



Grade 1



TERM 2



HL TSW



WORKSHEET

PACK



HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 1




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	bana	boba	aba	nama
		lema	rema	lere	abela
	KWALA	Thala setshwantso sa ditsala di tshameka.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	dira	loma	dia	ema
		tuba	tiro	leba	rua
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lwa.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		fofa	fala	fela	fofa
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /f / mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		falola	fifala	fela	faga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo se kwala modumo.			
					
		f		f	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		goga	gola	gama	gana
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /g/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		g	g	g	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		gata	gagola	gadima	gana
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
				g	g







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fofa	feta	gama	fola
		fela	goga	gana	gola
	KWALA	Thala setshwantso sa ga Anopa a lela.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gagola	gata	falola
		fiela	goa	faga	fata
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Akani a sa itumela.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fala	goa	gagola	gana
		fela	goga	fiela	gora
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 gora	 gagola	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gama	fofa	gofa
		feta	faga	gata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 gama	 faga	 gata	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 1




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	bana	boba	aba	nama
		lema	rema	lere	abela
	KWALA	Thala setashwantso sa ditsala di tshameka.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	dira	loma	dia	ema
		tuba	tiro	leba	rua
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lwa.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		fofa	fala	fela	fola
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /f / mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		falola	fifala	fela	faga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo se kwala modumo.			
					
		f		f	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		goga	gola	gama	gana
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /g/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		g	g	g	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		gata	gagola	gadima	gana
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		g		g	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fofa	feta	gama	fola
		fela	goga	gana	gola
	KWALA	Thala setshwantso sa ga Anopa a lela.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gagola	gata	falola
		fiela	goa	faga	fata
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Akani a sa itumela.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fala	goa	gagola	gana
		fela	goga	fiela	gora
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 gora	 gagola	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gama	fofa	gola
		feta	faga	gata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 gama	 faga	 gata	



HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 1




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	bana	boba	aba	nama
		lema	rema	lere	abela
	KWALA	Thala setshwantso sa ditsala di tshameka.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	dira	loma	dia	ema
		tuba	tiro	leba	rua
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lwa.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		fofa	fala	fela	fofa
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /f / mme o se kwale modumo.			
		 f	 f	 f	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		falola	fifala	fela	faga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo se kwala modumo.			
					
		f		f	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		goga	gola	gama	gana
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /g/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		g	g	g	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		gata	gagola	gadima	gana
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
				g	g







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fofa	feta	gama	fola
		fela	goga	gana	gola
	KWALA	Thala setshwantso sa ga Anopa a lela.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gagola	gata	falola
		fiela	goa	faga	fata
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Akani a sa itumela.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fala	goa	gagola	gana
		fela	goga	fiela	gora
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 gora	 gagola	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gama	fola	gola
		feta	faga	gata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 gama	 faga	 gata	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 1




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	bana	boba	aba	nama
		lema	rema	lere	abela
	KWALA	Thala setashwantso sa ditsala di tshameka.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	dira	loma	dia	ema
		tuba	tiro	leba	rua
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lwa.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		fofa	fala	fela	fola
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /f / mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		falola	fifala	fela	faga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo se kwala modumo.			
					
		f		f	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		goga	gola	gama	gana
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /g/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		g	g	g	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		gata	gagola	gadima	gana
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 g	 g		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fofa	feta	gama	fola
		fela	goga	gana	gola
	KWALA	Thala setshwantso sa ga Anopa a lela.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gagola	gata	falola
		fiela	goa	faga	fata
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Akani a sa itumela.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fala	goa	gagola	gana
		fela	goga	fiela	gora
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 gora	 gagola	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gama	fofa	gola
		feta	faga	gata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 gama	 faga	 gata	



HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 1




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	bana	boba	aba	nama
		lema	rema	lere	abela
	KWALA	Thala setshwantso sa ditsala di tshameka.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	dira	loma	dia	ema
		tuba	tiro	leba	rua
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lwa.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		fofa	fala	fela	fofa
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /f / mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		falola	fifala	fela	faga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo se kwala modumo.			
					
		f		f	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		goga	gola	gama	gana
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /g/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		g	g	g	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		gata	gagola	gadima	gana
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
				g	g







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fofa	feta	gama	fola
		fela	goga	gana	gola
	KWALA	Thala setshwantso sa ga Anopa a lela.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gagola	gata	falola
		fiela	goa	faga	fata
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Akani a sa itumela.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fala	goa	gagola	gana
		fela	goga	fiela	gora
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 gora	 gagola	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gama	fola	gola
		feta	faga	gata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 gama	 faga	 gata	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 1




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	bana	boba	aba	nama
		lema	rema	lere	abela
	KWALA	Thala setshwantso sa ditsala di tshameka.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	dira	loma	dia	ema
		tuba	tiro	leba	rua
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lwa.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		fofa	fala	fela	fofa
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /f / mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		falola	fifala	fela	faga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo se kwala modumo.			
					
		f		f	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		goga	gola	gama	gana
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /g/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		g	g	g	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		gata	gagola	gadima	gana
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
				g	g







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fofa	feta	gama	fola
		fela	goga	gana	gola
	KWALA	Thala setshwantso sa ga Anopa a lela.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gagola	gata	falola
		fiela	goa	faga	fata
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Akani a sa itumela.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fala	goa	gagola	gana
		fela	goga	fiela	gora
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 gora	 gagola	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gama	fola	gola
		feta	faga	gata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 gama	 faga	 gata	



HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 1




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	bana	boba	aba	nama
		lema	rema	lere	abela
	KWALA	Thala setshwantso sa ditsala di tshameka.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	dira	loma	dia	ema
		tuba	tiro	leba	rua
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lwa.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		fofa	fala	fela	fofa
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /f / mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		falola	fifala	fela	faga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo se kwala modumo.			
					
		f		f	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		goga	gola	gama	gana
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /g/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		g	g	g	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		gata	gagola	gadima	gana
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 g	 g		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fofa	feta	gama	fofa
		fela	goga	gana	gola
	KWALA	Thala setshwantso sa ga Anopa a lela.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gagola	gata	falola
		fiela	goa	faga	fata
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Akani a sa itumela.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fala	goa	gagola	gana
		fela	goga	fiela	gora
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 gora	 gagola	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gama	fola	gola
		feta	faga	gata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 gama	 faga	 gata	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 1




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	bana	boba	aba	nama
		lema	rema	lere	abela
	KWALA	Thala setashwantso sa ditsala di tshameka.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	dira	loma	dia	ema
		tuba	tiro	leba	rua
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lwa.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		fofa	fala	fela	fola
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /f / mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		falola	fifala	fela	faga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo se kwala modumo.			
					
		f		f	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		goga	gola	gama	gana
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /g/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		g	g	g	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		gata	gagola	gadima	gana
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
				g	g







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fofa	feta	gama	fola
		fela	goga	gana	gola
	KWALA	Thala setshwantso sa ga Anopa a lela.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gagola	gata	falola
		fiela	goa	faga	fata
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Akani a sa itumela.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fala	goa	gagola	gana
		fela	goga	fiela	gora
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 gora	 gagola	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gama	fofa	gola
		feta	faga	gata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 gama	 faga	 gata	



HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 1




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	bana	boba	aba	nama
		lema	rema	lere	abela
	KWALA	Thala setashwantso sa ditsala di tshameka.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	dira	loma	dia	ema
		tuba	tiro	leba	rua
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lwa.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		fofa	fala	fela	fofa
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /f / mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		falola	fifala	fela	faga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo se kwala modumo.			
					
		f		f	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		goga	gola	gama	gana
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /g/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		g	g	g	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		gata	gagola	gadima	gana
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
				g	g







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fofa	feta	gama	fofa
		fela	goga	gana	gola
	KWALA	Thala setshwantso sa ga Anopa a lela.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gagola	gata	falola
		fiela	goa	faga	fata
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Akani a sa itumela.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fala	goa	gagola	gana
		fela	goga	fiela	gora
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 gora	 gagola	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gama	fofa	gola
		feta	faga	gata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 gama	 faga	 gata	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 1




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	bana	boba	aba	nama
		lema	rema	lere	abela
	KWALA	Thala setshwantso sa ditsala di tshameka.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	dira	loma	dia	ema
		tuba	tiro	leba	rua
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lwa.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		fofa	fala	fela	fofa
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /f / mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		falola	fifala	fela	faga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo se kwala modumo.			
					
		f		f	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		goga	gola	gama	gana
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /g/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		g	g	g	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		gata	gagola	gadima	gana
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
				g	g







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fofa	feta	gama	fola
		fela	goga	gana	gola
	KWALA	Thala setshwantso sa ga Anopa a lela.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gagola	gata	falola
		fiela	goa	faga	fata
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Akani a sa itumela.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fala	goa	gagola	gana
		fela	goga	fiela	gora
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 gora	 gagola	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gama	fola	gola
		feta	faga	gata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 gama	 faga	 gata	



HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 1




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	bana	boba	aba	nama
		lema	rema	lere	abela
	KWALA	Thala setashwantso sa ditsala di tshameka.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	dira	loma	dia	ema
		tuba	tiro	leba	rua
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lwa.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		fofa	fala	fela	fola
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /f / mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		falola	fifala	fela	faga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo se kwala modumo.			
					
		f		f	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		goga	gola	gama	gana
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /g/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		g	g	g	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		gata	gagola	gadima	gana
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
				g	g







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fofa	feta	gama	fola
		fela	goga	gana	gola
	KWALA	Thala setshwantso sa ga Anopa a lela.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gagola	gata	falola
		fiela	goa	faga	fata
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Akani a sa itumela.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fala	goa	gagola	gana
		fela	goga	fiela	gora
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 gora	 gagola	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gama	fofa	gola
		feta	faga	gata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 gama	 faga	 gata	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 1




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	bana	boba	aba	nama
		lema	rema	lere	abela
	KWALA	Thala setashwantso sa ditsala di tshameka.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	dira	loma	dia	ema
		tuba	tiro	leba	rua
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lwa.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		fofa	fala	fela	fola
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /f / mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		falola	fifala	fela	faga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo se kwala modumo.			
					
		f		f	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		goga	gola	gama	gana
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /g/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		g	g	g	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		gata	gagola	gadima	gana
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 g	 g		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fofa	feta	gama	fola
		fela	goga	gana	gola
	KWALA	Thala setshwantso sa ga Anopa a lela.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gagola	gata	falola
		fiela	goa	faga	fata
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Akani a sa itumela.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fala	goa	gagola	gana
		fela	goga	fiela	gora
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 gora	 gagola	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gama	fofa	gola
		feta	faga	gata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 gama	 faga	 gata	



HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 1




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	bana	boba	aba	nama
		lema	rema	lere	abela
	KWALA	Thala setashwantso sa ditsala di tshameka.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	dira	loma	dia	ema
		tuba	tiro	leba	rua
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lwa.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		fofa	fala	fela	fofa
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /f / mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		falola	fifala	fela	faga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo se kwala modumo.			
					
		f		f	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		goga	gola	gama	gana
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /g/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		g	g	g	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		gata	gagola	gadima	gana
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
				g	g







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fofa	feta	gama	fola
		fela	goga	gana	gola
	KWALA	Thala setshwantso sa ga Anopa a lela.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gagola	gata	falola
		fiela	goa	faga	fata
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Akani a sa itumela.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fala	goa	gagola	gana
		fela	goga	fiela	gora
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 gora	 gagola	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gama	fofa	gola
		feta	faga	gata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 gama	 faga	 gata	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 1




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	bana	boba	aba	nama
		lema	rema	lere	abela
	KWALA	Thala setshwantso sa ditsala di tshameka.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	dira	loma	dia	ema
		tuba	tiro	leba	rua
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lwa.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		fofa	fala	fela	fofa
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /f / mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		falola	fifala	fela	faga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo se kwala modumo.			
					
		f		f	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		goga	gola	gama	gana
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /g/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		g	g	g	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		gata	gagola	gadima	gana
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 g	 g		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fofa	feta	gama	fola
		fela	goga	gana	gola
	KWALA	Thala setshwantso sa ga Anopa a lela.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gagola	gata	falola
		fiela	goa	faga	fata
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Akani a sa itumela.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fala	goa	gagola	gana
		fela	goga	fiela	gora
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 gora	 gagola	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gama	fola	gola
		feta	faga	gata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 gama	 faga	 gata	



HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 1




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	bana	boba	aba	nama
		lema	rema	lere	abela
	KWALA	Thala setashwantso sa ditsala di tshameka.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	dira	loma	dia	ema
		tuba	tiro	leba	rua
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lwa.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		fofa	fala	fela	fofa
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /f / mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		falola	fifala	fela	faga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo se kwala modumo.			
					
		f		f	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		goga	gola	gama	gana
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /g/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		g	g	g	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		gata	gagola	gadima	gana
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
				g	g







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fofa	feta	gama	fola
		fela	goga	gana	gola
	KWALA	Thala setshwantso sa ga Anopa a lela.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gagola	gata	falola
		fiela	goa	faga	fata
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Akani a sa itumela.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fala	goa	gagola	gana
		fela	goga	fiela	gora
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 gora	 gagola	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gama	fofa	gola
		feta	faga	gata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 gama	 faga	 gata	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 1




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	bana	boba	aba	nama
		lema	rema	lere	abela
	KWALA	Thala setashwantso sa ditsala di tshameka.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	dira	loma	dia	ema
		tuba	tiro	leba	rua
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lwa.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		fofa	fala	fela	fofa
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /f / mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		falola	fifala	fela	faga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo se kwala modumo.			
					
		f		f	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		goga	gola	gama	gana
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /g/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		g	g	g	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		gata	gagola	gadima	gana
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 g	 g		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fofa	feta	gama	fola
		fela	goga	gana	gola
	KWALA	Thala setshwantso sa ga Anopa a lela.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gagola	gata	falola
		fiela	goa	faga	fata
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Akani a sa itumela.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fala	goa	gagola	gana
		fela	goga	fiela	gora
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 gora	 gagola	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gama	fofa	gola
		feta	faga	gata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 gama	 faga	 gata	



HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 1




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	bana	boba	aba	nama
		lema	rema	lere	abela
	KWALA	Thala setshwantso sa ditsala di tshameka.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	dira	loma	dia	ema
		tuba	tiro	leba	rua
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lwa.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		fofa	fala	fela	fofa
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /f / mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		falola	fifala	fela	faga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo se kwala modumo.			
					
		f		f	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		goga	gola	gama	gana
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /g/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		g	g	g	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		gata	gagola	gadima	gana
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
				g	g







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fofa	feta	gama	fola
		fela	goga	gana	gola
	KWALA	Thala setshwantso sa ga Anopa a lela.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gagola	gata	falola
		fiela	goa	faga	fata
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Akani a sa itumela.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fala	goa	gagola	gana
		fela	goga	fiela	gora
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 gora	 gagola	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gama	fofa	gola
		feta	faga	gata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 gama	 faga	 gata	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 1




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	bana	boba	aba	nama
		lema	rema	lere	abela
	KWALA	Thala setshwantso sa ditsala di tshameka.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	dira	loma	dia	ema
		tuba	tiro	leba	rua
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lwa.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		fofa	fala	fela	fofa
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /f / mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		falola	fifala	fela	faga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo se kwala modumo.			
					
		f		f	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		goga	gola	gama	gana
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /g/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		g	g	g	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		gata	gagola	gadima	gana
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 g	 g		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fofa	feta	gama	fola
		fela	goga	gana	gola
	KWALA	Thala setshwantso sa ga Anopa a lela.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gagola	gata	falola
		fiela	goa	faga	fata
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Akani a sa itumela.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fala	goa	gagola	gana
		fela	goga	fiela	gora
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 gora	 gagola	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gama	fola	gola
		feta	faga	gata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 gama	 faga	 gata	



HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 1




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	bana	boba	aba	nama
		lema	rema	lere	abela
	KWALA	Thala setashwantso sa ditsala di tshameka.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	dira	loma	dia	ema
		tuba	tiro	leba	rua
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lwa.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		fofa	fala	fela	fola
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /f / mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		falola	fifala	fela	faga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo se kwala modumo.			
					
		f		f	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		goga	gola	gama	gana
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /g/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		g	g	g	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		gata	gagola	gadima	gana
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
				g	g







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fofa	feta	gama	fola
		fela	goga	gana	gola
	KWALA	Thala setshwantso sa ga Anopa a lela.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gagola	gata	falola
		fiela	goa	faga	fata
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Akani a sa itumela.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fala	goa	gagola	gana
		fela	goga	fiela	gora
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		fiela	gora	gagola	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gama	fola	gola
		feta	faga	gata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		gama	faga	gata	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 1




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	bana	boba	aba	nama
		lema	rema	lere	abela
	KWALA	Thala setashwantso sa ditsala di tshameka.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	dira	loma	dia	ema
		tuba	tiro	leba	rua
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lwa.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tsa
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		fofa	fala	fela	fola
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /f / mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> <div style="text-align: center;">  f </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	f	f	f	f
		falola	fifala	fela	faga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo se kwala modumo.			
					
		f		f	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		goga	gola	gama	gana
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /g/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		g	g	g	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	g	g	g	g
		gata	gagola	gadima	gana
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
				g	g







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fofa	feta	gama	fofa
		fela	goga	gana	gola
	KWALA	Thala setshwantso sa ga Anopa a lela.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gagola	gata	falola
		fiela	goa	faga	fata
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Akani a sa itumela.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	fala	goa	gagola	gana
		fela	goga	fiela	gora
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 gora	 gagola	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	rata	ditsala	tša
		rona			
	BITSA	gadima	gama	fola	gola
		feta	faga	gata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 gama	 faga	 gata	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 2




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	gola	feta	fiela	goa
		fofa	gama	gana	fola
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di tshega mmogo.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	fela	gagola	falola	gata
		goga	faga	fata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lela.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		hema	huma	humanega	hemela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /h/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		huhumela	hema	hemela	huma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		hempe		holo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jala	jela	ja	jaaka
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /j/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		j	j	j	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jalolola	jalela	jela	jalo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		leje	jalela		

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	huma	humanega	jaaka
		hema	jalela	ja	hemela
	KWALA	Thala setshwantsho sa kgomo Daisy			




LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jala	huma
		huhumela	jalo	humanega	ja
	KWALA	Thala setshwantsho sa tholo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jaaka	dijalo
		ja	humanega	huma	jala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 leje	 diyo	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	jalolola	hema	hemela
		hamanega	diyo	jalo	jalela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 hema	 jalela	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 2




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	gola	feta	fiela	goa
		fofa	gama	gana	fola
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di tshega mmogo.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	fela	gagola	falola	gata
		goga	faga	fata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lela.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		hema	huma	humanega	hemela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /h/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		huhumela	hema	hemela	huma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		hempe		holo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jala	jela	ja	jaaka
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /j/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		j	j	j	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jalolola	jalela	jela	jalo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		leje	jalela		

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	huma	humanega	jaaka
		hema	jalela	ja	hemela
	KWALA	Thala setshwantsho sa kgomo Daisy			






LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jala	huma
		huhumela	jalo	humanega	ja
	KWALA	Thala setshwantsho sa tholo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jaaka	dijalo
		ja	humanega	huma	jala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 leje	 diyo	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	jalolola	hema	hemela
		hamanega	diyo	jalo	jalela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 hema	 jalela	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 2




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	gola	feta	fiela	goa
		fofa	gama	gana	fola
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di tshega mmogo.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	fela	gagola	falola	gata
		goga	faga	fata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lela.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		hema	huma	humanega	hemela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /h/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		huhumela	hema	hemela	huma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		hempe		holo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jala	jela	ja	jaaka
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /j/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		j	j	j	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jalolola	jalela	jela	jalo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		leje	jalela		

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	huma	humanega	jaaka
		hema	jalela	ja	hemela
	KWALA	Thala setshwantsho sa kgomo Daisy			




LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jala	huma
		huhumela	jalo	humanega	ja
	KWALA	Thala setshwantsho sa tholo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jaaka	dijalo
		ja	humanega	huma	jala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 leje	 diyo	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	jalolola	hema	hemela
		hamanega	diyo	jalo	jalela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 hema	 jalela	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 2




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	gola	feta	fiela	goa
		fofa	gama	gana	fola
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di tshega mmogo.			








MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	fela	gagola	falola	gata
		goga	faga	fata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lela.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		hema	huma	humanega	hemela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /h/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		huhumela	hema	hemela	huma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		hempe		holo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jala	jela	ja	jaaka
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /j/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		j	j	j	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jalolola	jalela	jela	jalo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		leje	jalela		

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	huma	humanega	jaaka
		hema	jalela	ja	hemela
	KWALA	Thala setshwantsho sa kgomo Daisy			






LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jala	huma
		huhumela	jalo	humanega	ja
	KWALA	Thala setshwantsho sa tholo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jaaka	dijalo
		ja	humanega	huma	jala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 leje	 diyo	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	jalolola	hema	hemela
		hamanega	diyo	jalo	jalela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 hema	 jalela	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 2




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	gola	feta	fiela	goa
		fofa	gama	gana	fola
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di tshega mmogo.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	fela	gagola	falola	gata
		goga	faga	fata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lela.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		hema	huma	humanega	hemela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /h/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		huhumela	hema	hemela	huma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		hempe		holo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jala	jela	ja	jaaka
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /j/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		j	j	j	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jalolola	jalela	jela	jalo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		leje	jalela		

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	huma	humanega	jaaka
		hema	jalela	ja	hemela
	KWALA	Thala setshwantsho sa kgomo Daisy			




LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jala	huma
		huhumela	jalo	humanega	ja
	KWALA	Thala setshwantsho sa tholo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jaaka	dijalo
		ja	humanega	huma	jala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 leje	 diyo	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	jalolola	hema	hemela
		hamanega	diyo	jalo	jalela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 hema	 jalela	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 2




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	gola	feta	fiela	goa
		fofa	gama	gana	fola
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di tshega mmogo.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	fela	gagola	falola	gata
		goga	faga	fata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lela.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		hema	huma	humanega	hemela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /h/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		huhumela	hema	hemela	huma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		hempe		holo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jala	jela	ja	jaaka
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /j/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		j	j	j	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jalolola	jalela	jela	jalo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		leje	jalela		

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	huma	humanega	jaaka
		hema	jalela	ja	hemela
	KWALA	Thala setshwantsho sa kgomo Daisy			






LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jala	huma
		huhumela	jalo	humanega	ja
	KWALA	Thala setshwantsho sa tholo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jaaka	dijalo
		ja	humanega	huma	jala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 leje	 diyo	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	jalolola	hema	hemela
		hamanega	diyo	jalo	jalela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 hema	 jalela	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 2




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	gola	feta	fiela	goa
		fofa	gama	gana	fola
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di tshega mmogo.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	fela	gagola	falola	gata
		goga	faga	fata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lela.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		hema	huma	humanega	hemela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /h/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		huhumela	hema	hemela	huma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		hempe		holo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jala	jela	ja	jaaka
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /j/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		j	j	j	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jalolola	jalela	jela	jalo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		leje	jalela		

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	huma	humanega	jaaka
		hema	jalela	ja	hemela
	KWALA	Thala setshwantsho sa kgomo Daisy			




LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jala	huma
		huhumela	jalo	humanega	ja
	KWALA	Thala setshwantsho sa tholo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jaaka	dijalo
		ja	humanega	huma	jala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 leje	 diyo	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	jalolola	hema	hemela
		hamanega	diyo	jalo	jalela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 hema	 jalela	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 2




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	gola	feta	fiela	goa
		fofa	gama	gana	fola
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di tshega mmogo.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	fela	gagola	falola	gata
		goga	faga	fata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lela.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		hema	huma	humanega	hemela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /h/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		huhumela	hema	hemela	huma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		hempe		holo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jala	jela	ja	jaaka
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /j/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		j	j	j	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jalolola	jalela	jela	jalo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		leje	jalela		

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	huma	humanega	jaaka
		hema	jalela	ja	hemela
	KWALA	Thala setshwantsho sa kgomo Daisy			






LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jala	huma
		huhumela	jalo	humanega	ja
	KWALA	Thala setshwantsho sa tholo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jaaka	dijalo
		ja	humanega	huma	jala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 leje	 diyo	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	jalolola	hema	hemela
		hamanega	diyo	jalo	jalela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 hema	 jalela	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 2




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	gola	feta	fiela	goa
		fofa	gama	gana	fola
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di tshega mmogo.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	fela	gagola	falola	gata
		goga	faga	fata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lela.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		hema	huma	humanega	hemela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /h/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		huhumela	hema	hemela	huma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		hempe		holo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jala	jela	ja	jaaka
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /j/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		j	j	j	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jalolola	jalela	jela	jalo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		leje	jalela		

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	huma	humanega	jaaka
		hema	jalela	ja	hemela
	KWALA	Thala setshwantsho sa kgomo Daisy			




LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jala	huma
		huhumela	jalo	humanega	ja
	KWALA	Thala setshwantsho sa tholo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jaaka	dijalo
		ja	humanega	huma	jala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 leje	 diyo	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	jalolola	hema	hemela
		hamanega	diyo	jalo	jalela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 hema	 jalela	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 2




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	gola	feta	fiela	goa
		fofa	gama	gana	fola
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di tshega mmogo.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	fela	gagola	falola	gata
		goga	faga	fata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lela.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		hema	huma	humanega	hemela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /h/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		huhumela	hema	hemela	huma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		hempe		holo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jala	jela	ja	jaaka
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /j/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		j	j	j	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jalolola	jalela	jela	jalo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		leje	jalela		

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	huma	humanega	jaaka
		hema	jalela	ja	hemela
	KWALA	Thala setshwantsho sa kgomo Daisy			






LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jala	huma
		huhumela	jalo	humanega	ja
	KWALA	Thala setshwantsho sa tholo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jaaka	dijalo
		ja	humanega	huma	jala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 leje	 diyo	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	jalolola	hema	hemela
		hamanega	diyo	jalo	jalela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 hema	 jalela	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 2




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	gola	feta	fiela	goa
		fofa	gama	gana	fola
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di tshega mmogo.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	fela	gagola	falola	gata
		goga	faga	fata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lela.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		hema	huma	humanega	hemela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /h/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		huhumela	hema	hemela	huma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		hempe		holo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jala	jela	ja	jaaka
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /j/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		j	j	j	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jalolola	jalela	jela	jalo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		leje	jalela		

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	huma	humanega	jaaka
		hema	jalela	ja	hemela
	KWALA	Thala setshwantsho sa kgomo Daisy			




LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jala	huma
		huhumela	jalo	humanega	ja
	KWALA	Thala setshwantsho sa tholo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jaaka	dijalo
		ja	humanega	huma	jala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 leje	 diyo	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	jalolola	hema	hemela
		hamanega	diyo	jalo	jalela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 hema	 jalela	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 2




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	gola	feta	fiela	goa
		fofa	gama	gana	fola
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di tshega mmogo.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	fela	gagola	falola	gata
		goga	faga	fata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lela.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		hema	huma	humanega	hemela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /h/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		huhumela	hema	hemela	huma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		hempe		holo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jala	jela	ja	jaaka
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /j/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		j	j	j	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jalolola	jalela	jela	jalo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		leje	jalela		

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	huma	humanega	jaaka
		hema	jalela	ja	hemela
	KWALA	Thala setshwantsho sa kgomo Daisy			






LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jala	huma
		huhumela	jalo	humanega	ja
	KWALA	Thala setshwantsho sa tholo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jaaka	dijalo
		ja	humanega	huma	jala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 leje	 diyo	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	jalolola	hema	hemela
		hamanega	diyo	jalo	jalela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 hema	 jalela	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 2




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	gola	feta	fiela	goa
		fofa	gama	gana	fola
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di tshega mmogo.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	fela	gagola	falola	gata
		goga	faga	fata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lela.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		hema	huma	humanega	hemela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /h/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> </div>			




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		huhumela	hema	hemela	huma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		hempe		holo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jala	jela	ja	jaaka
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /j/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		j	j	j	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jalolola	jalela	jela	jalo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		leje	jalela		

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	huma	humanega	jaaka
		hema	jalela	ja	hemela
	KWALA	Thala setshwantsho sa kgomo Daisy			




LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jala	huma
		huhumela	jalo	humanega	ja
	KWALA	Thala setshwantsho sa tholo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jaaka	dijalo
		ja	humanega	huma	jala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 leje	 diyo	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	jalolola	hema	hemela
		hamanega	diyo	jalo	jalela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 hema	 jalela	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 2




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	gola	feta	fiela	goa
		fofa	gama	gana	fola
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di tshega mmogo.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	fela	gagola	falola	gata
		goga	faga	fata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lela.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		hema	huma	humanega	hemela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /h/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		huhumela	hema	hemela	huma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		hempe		holo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jala	jela	ja	jaaka
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /j/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		j	j	j	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jalolola	jalela	jela	jalo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		leje	jalela		

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	huma	humanega	jaaka
		hema	jalela	ja	hemela
	KWALA	Thala setshwantsho sa kgomo Daisy			






LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jala	huma
		huhumela	jalo	humanega	ja
	KWALA	Thala setshwantsho sa tholo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jaaka	dijalo
		ja	humanega	huma	jala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 leje	 diyo	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	jalolola	hema	hemela
		hamanega	diyo	jalo	jalela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 hema	 jalela	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 2




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	gola	feta	fiela	goa
		fofa	gama	gana	fola
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di tshega mmogo.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	fela	gagola	falola	gata
		goga	faga	fata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lela.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		hema	huma	humanega	hemela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /h/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		huhumela	hema	hemela	huma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		hempe		holo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jala	jela	ja	jaaka
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /j/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		j	j	j	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jalolola	jalela	jela	jalo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		leje	jalela		

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	huma	humanega	jaaka
		hema	jalela	ja	hemela
	KWALA	Thala setshwantsho sa kgomo Daisy			




LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jala	huma
		huhumela	jalo	humanega	ja
	KWALA	Thala setshwantsho sa tholo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jaaka	dijalo
		ja	humanega	huma	jala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 leje	 diyo	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	jalolola	hema	hemela
		hamanega	diyo	jalo	jalela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 hema	 jalela	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 2




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	gola	feta	fiela	goa
		fofa	gama	gana	fola
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di tshega mmogo.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	fela	gagola	falola	gata
		goga	faga	fata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lela.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		hema	huma	humanega	hemela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /h/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		huhumela	hema	hemela	huma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		hempe		holo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jala	jela	ja	jaaka
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /j/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		j	j	j	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jalolola	jalela	jela	jalo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		leje	jalela		

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	huma	humanega	jaaka
		hema	jalela	ja	hemela
	KWALA	Thala setshwantsho sa kgomo Daisy			






LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jala	huma
		huhumela	jalo	humanega	ja
	KWALA	Thala setshwantsho sa tholo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jaaka	dijalo
		ja	humanega	huma	jala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 leje	 diyo	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	jalolola	hema	hemela
		hamanega	diyo	jalo	jalela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 hema	 jalela	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 2




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	gola	feta	fiela	goa
		fofa	gama	gana	fola
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di tshega mmogo.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	fela	gagola	falola	gata
		goga	faga	fata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lela.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		hema	huma	humanega	hemela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /h/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		huhumela	hema	hemela	huma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		hempe		holo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jala	jela	ja	jaaka
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /j/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		j	j	j	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jalolola	jalela	jela	jalo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		leje	jalela		

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	huma	humanega	jaaka
		hema	jalela	ja	hemela
	KWALA	Thala setshwantsho sa kgomo Daisy			




LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jala	huma
		huhumela	jalo	humanega	ja
	KWALA	Thala setshwantsho sa tholo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jaaka	dijalo
		ja	humanega	huma	jala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 leje	 diyo	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	jalolola	hema	hemela
		hamanega	diyo	jalo	jalela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 hema	 jalela	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 2




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	gola	feta	fiela	goa
		fofa	gama	gana	fola
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di tshega mmogo.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	fela	gagola	falola	gata
		goga	faga	fata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lela.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		hema	huma	humanega	hemela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /h/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> </div>			





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		huhumela	hema	hemela	huma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		hempe		holo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jala	jela	ja	jaaka
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /j/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		j	j	j	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jalolola	jalela	jela	jalo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		leje	jalela		

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	huma	humanega	jaaka
		hema	jalela	ja	hemela
	KWALA	Thala setshwantsho sa kgomo Daisy			






LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jala	huma
		huhumela	jalo	humanega	ja
	KWALA	Thala setshwantsho sa tholo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jaaka	dijalo
		ja	humanega	huma	jala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 leje	 diyo	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	jalolola	hema	hemela
		hamanega	diyo	jalo	jalela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 hema	 jalela	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 2




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	gola	feta	fiela	goa
		fofa	gama	gana	fola
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di tshega mmogo.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	fela	gagola	falola	gata
		goga	faga	fata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lela.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		hema	huma	humanega	hemela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /h/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		huhumela	hema	hemela	huma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		hempe		holo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jala	jela	ja	jaaka
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /j/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		j	j	j	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jalolola	jalela	jela	jalo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		leje	jalela		

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	huma	humanega	jaaka
		hema	jalela	ja	hemela
	KWALA	Thala setshwantsho sa kgomo Daisy			




LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jala	huma
		huhumela	jalo	humanega	ja
	KWALA	Thala setshwantsho sa tholo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jaaka	dijalo
		ja	humanega	huma	jala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 leje	 diyo	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	jalolola	hema	hemela
		hamanega	diyo	jalo	jalela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 hema	 jalela	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 2




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	gola	feta	fiela	goa
		fofa	gama	gana	fola
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di tshega mmogo.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	fela	gagola	falola	gata
		goga	faga	fata	gagamala
	KWALA	Thala setshwantsho sa ditsala di lela.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		hema	huma	humanega	hemela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /h/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> <div style="text-align: center;">  h </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	h	h	h	h
		huhumela	hema	hemela	huma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		hempe		holo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jala	jela	ja	jaaka
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /j/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		j	j	j	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	j	j	j	j
		jalolola	jalela	jela	jalo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		leje	jalela		

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	huma	humanega	jaaka
		hema	jalela	ja	hemela
	KWALA	Thala setshwantsho sa kgomo Daisy			






LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jala	huma
		huhumela	jalo	humanega	ja
	KWALA	Thala setshwantsho sa tholo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jela	hema	jaaka	dijalo
		ja	humanega	huma	jala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 leje	 dijo	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ditsala	ga	di	rate
		ntwa			
	BITSA	jala	jalolola	hema	hemela
		hamanega	dijo	jalo	jalela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 dijalo	 hema	 jalela	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	hema	jaaka	humanega	jela
		jala	huma	jalo	hemisa
	KWALA	Thala setshwantsho o jala dinawa.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	jalela	humanega	jala	huhumela
		huma	ja	hemela	jela
	KWALA	Thala setshwantsho sa leloba le lentle.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		koba	kika	kokona	kala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /k/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		kiba	kolobe	koloba	koma
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>koko</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kiba</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pina	pilo	puo	poelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /p/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pala	popo	peo	pene
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  pala </div> <div style="text-align: center;">  pene </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	koba	peo	pene	puo
		pina	kika	pilo	pelesa
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu			








LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu e ja mmedi.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		pene	kolobe	kala	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	kika	kobo	peo	pina
		popo	poleleo	koko	kiba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
			koloi	kika	
		peo			




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	hema	jaaka	humanega	jela
		jala	huma	jalo	hemisa
	KWALA	Thala setshwantsho o jala dinawa.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	jalela	humanega	jala	huhumela
		huma	ja	hemela	jela
	KWALA	Thala setshwantsho sa leloba le lentle.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		koba	kika	kokona	kala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /k/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		kiba	kolobe	koloba	koma
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  koko </div> <div style="text-align: center;">  kiba </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pina	pilo	puo	poelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /p/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pala	popo	peo	pene
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pene</p> </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	koba	peo	pene	puo
		pina	kika	pilo	pelesa
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu			








LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu e ja mmedi.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		pene	kolobe	kala	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	kika	kobo	peo	pina
		popo	poleleo	koko	kiba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
			koloi	kika	
		peo			




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	hema	jaaka	humanega	jela
		jala	huma	jalo	hemisa
	KWALA	Thala setshwantsho o jala dinawa.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	jalela	humanega	jala	huhumela
		huma	ja	hemela	jela
	KWALA	Thala setshwantsho sa leloba le lentle.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		koba	kika	kokona	kala
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /k/ mme o se kwale modumo.			
					
		k	k	k	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		kiba	kolobe	koloba	koma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 koko	 kiba		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pina	pilo	puo	poelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /p/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 p	 p	 p	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pala	popo	peo	pene
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pene</p> </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	koba	peo	pene	puo
		pina	kika	pilo	pelesa
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu			








LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu e ja mmedi.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		pene	kolobe	kala	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	kika	kobo	peo	pina
		popo	poleleo	koko	kiba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
			koloi	kika	
		peo			




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	hema	jaaka	humanega	jela
		jala	huma	jalo	hemisa
	KWALA	Thala setshwantsho o jala dinawa.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	jalela	humanega	jala	huhumela
		huma	ja	hemela	jela
	KWALA	Thala setshwantsho sa leloba le lentle.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		koba	kika	kokona	kala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /k/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		kiba	kolobe	koloba	koma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 koko	 kiba		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pina	pilo	puo	poelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /p/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 p	 p	 p	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pala	popo	peo	pene
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pene</p> </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	koba	peo	pene	puo
		pina	kika	pilo	pelesa
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu			








LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu e ja mmedi.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		pene	kolobe	kala	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	kika	kobo	peo	pina
		popo	poleleo	koko	kiba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
			koloi	kika	
		peo			




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	hema	jaaka	humanega	jela
		jala	huma	jalo	hemisa
	KWALA	Thala setshwantsho o jala dinawa.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	jalela	humanega	jala	huhumela
		huma	ja	hemela	jela
	KWALA	Thala setshwantsho sa leloba le lentle.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		koba	kika	kokona	kala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /k/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		kiba	kolobe	koloba	koma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 koko	 kiba		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pina	pilo	puo	poelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /p/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 p	 p	 p	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pala	popo	peo	pene
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pene</p> </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	koba	peo	pene	puo
		pina	kika	pilo	pelesa
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu			








LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu e ja mmedi.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		pene	kolobe	kala	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	kika	kobo	peo	pina
		popo	poleleo	koko	kiba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
			koloi	kika	
		peo			




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	hema	jaaka	humanega	jela
		jala	huma	jalo	hemisa
	KWALA	Thala setshwantsho o jala dinawa.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	jalela	humanega	jala	huhumela
		huma	ja	hemela	jela
	KWALA	Thala setshwantsho sa leloba le lentle.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		koba	kika	kokona	kala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /k/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		kiba	kolobe	koloba	koma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 koko	 kiba		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pina	pilo	puo	poelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /p/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 p	 p	 p	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pala	popo	peo	pene
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pene</p> </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	koba	peo	pene	puo
		pina	kika	pilo	pelesa
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu e ja mmedi.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		pene	kolobe	kala	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	kika	kobo	peo	pina
		popo	poleleo	koko	kiba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		peo	koloi	kika	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	hema	jaaka	humanega	jela
		jala	huma	jalo	hemisa
	KWALA	Thala setshwantsho o jala dinawa.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	jalela	humanega	jala	huhumela
		huma	ja	hemela	jela
	KWALA	Thala setshwantsho sa leloba le lentle.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		koba	kika	kokona	kala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /k/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		kiba	kolobe	koloba	koma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 koko	 kiba		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pina	pilo	puo	poelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /p/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 p	 p	 p	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pala	popo	peo	pene
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pene</p> </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	koba	peo	pene	puo
		pina	kika	pilo	pelesa
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu			








LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu e ja mmedi.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		pene	kolobe	kala	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	kika	kobo	peo	pina
		popo	poleleo	koko	kiba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
			koloi	kika	
		peo			




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	hema	jaaka	humanega	jela
		jala	huma	jalo	hemisa
	KWALA	Thala setshwantsho o jala dinawa.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	jalela	humanega	jala	huhumela
		huma	ja	hemela	jela
	KWALA	Thala setshwantsho sa leloba le lentle.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		koba	kika	kokona	kala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /k/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		kiba	kolobe	koloba	koma
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>koko</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kiba</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pina	pilo	puo	poelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /p/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pala	popo	peo	pene
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pene</p> </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	koba	peo	pene	puo
		pina	kika	pilo	pelesa
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu e ja mmedi.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		pene	kolobe	kala	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	kika	kobo	peo	pina
		popo	poleleo	koko	kiba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		peo	koloi	kika	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 3




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	hema	jaaka	humanega	jela
		jala	huma	jalo	hemisa
	KWALA	Thala setshwantsho o jala dinawa.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	jalela	humanega	jala	huhumela
		huma	ja	hemela	jela
	KWALA	Thala setshwantsho sa leloba le lentle.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		koba	kika	kokona	kala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /k/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		kiba	kolobe	koloba	koma
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  koko </div> <div style="text-align: center;">  kiba </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pina	pilo	puo	poelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /p/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> <div style="text-align: center;">  p </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pala	popo	peo	pene
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pene</p> </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	koba	peo	pene	puo
		pina	kika	pilo	pelesa
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu			








LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu e ja mmedi.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		pene	kolobe	kala	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	kika	kobo	peo	pina
		popo	poleleo	koko	kiba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
			koloi	kika	
		peo			




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	hema	jaaka	humanega	jela
		jala	huma	jalo	hemisa
	KWALA	Thala setshwantsho o jala dinawa.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	jalela	humanega	jala	huhumela
		huma	ja	hemela	jela
	KWALA	Thala setshwantsho sa leloba le lentle.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		koba	kika	kokona	kala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /k/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		kiba	kolobe	koloba	koma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 koko	 kiba		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pina	pilo	puo	poelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /p/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 p	 p	 p	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pala	popo	peo	pene
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pene</p> </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	koba	peo	pene	puo
		pina	kika	pilo	pelesa
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu e ja mmedi.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		pene	kolobe	kala	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	kika	kobo	peo	pina
		popo	poleleo	koko	kiba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		peo	koloi	kika	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	hema	jaaka	humanega	jela
		jala	huma	jalo	hemisa
	KWALA	Thala setshwantsho o jala dinawa.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	jalela	humanega	jala	huhumela
		huma	ja	hemela	jela
	KWALA	Thala setshwantsho sa leloba le lentle.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		koba	kika	kokona	kala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /k/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		kiba	kolobe	koloba	koma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 koko	 kiba		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pina	pilo	puo	poelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /p/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 p	 p	 p	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pala	popo	peo	pene
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pene</p> </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	koba	peo	pene	puo
		pina	kika	pilo	pelesa
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu			








LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu e ja mmedi.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		pene	kolobe	kala	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	kika	kobo	peo	pina
		popo	poleleo	koko	kiba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
			koloi	kika	
		peo			




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	hema	jaaka	humanega	jela
		jala	huma	jalo	hemisa
	KWALA	Thala setshwantsho o jala dinawa.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	jalela	humanega	jala	huhumela
		huma	ja	hemela	jela
	KWALA	Thala setshwantsho sa leloba le lentle.			








LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		koba	kika	kokona	kala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /k/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		kiba	kolobe	koloba	koma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		koko		kiba	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pina	pilo	puo	poelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /p/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		p	p	p	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pala	popo	peo	pene
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pene</p> </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	koba	peo	pene	puo
		pina	kika	pilo	pelesa
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu			








LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu e ja mmedi.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		pene	kolobe	kala	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	kika	kobo	peo	pina
		popo	poleleo	koko	kiba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
			koloi	kika	
		peo			




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	hema	jaaka	humanega	jela
		jala	huma	jalo	hemisa
	KWALA	Thala setshwantsho o jala dinawa.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	jalela	humanega	jala	huhumela
		huma	ja	hemela	jela
	KWALA	Thala setshwantsho sa leloba le lentle.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		koba	kika	kokona	kala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /k/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		kiba	kolobe	koloba	koma
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>koko</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kiba</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pina	pilo	puo	poelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /p/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pala	popo	peo	pene
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pene</p> </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	koba	peo	pene	puo
		pina	kika	pilo	pelesa
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu e ja mmedi.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		pene	kolobe	kala	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	kika	kobo	peo	pina
		popo	poleleo	koko	kiba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		peo	koloi	kika	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	hema	jaaka	humanega	jela
		jala	huma	jalo	hemisa
	KWALA	Thala setshwantsho o jala dinawa.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	jalela	humanega	jala	huhumela
		huma	ja	hemela	jela
	KWALA	Thala setshwantsho sa leloba le lentle.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		koba	kika	kokona	kala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /k/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		kiba	kolobe	koloba	koma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 koko	 kiba		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pina	pilo	puo	poelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /p/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 p	 p	 p	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pala	popo	peo	pene
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pene</p> </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	koba	peo	pene	puo
		pina	kika	pilo	pelesa
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu			








LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu e ja mmedi.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		pene	kolobe	kala	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	kika	kobo	peo	pina
		popo	poleleo	koko	kiba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
			koloi	kika	
		peo			




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	hema	jaaka	humanega	jela
		jala	huma	jalo	hemisa
	KWALA	Thala setshwantsho o jala dinawa.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	jalela	humanega	jala	huhumela
		huma	ja	hemela	jela
	KWALA	Thala setshwantsho sa leloba le lentle.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		koba	kika	kokona	kala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /k/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		kiba	kolobe	koloba	koma
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>koko</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>kiba</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pina	pilo	puo	poelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /p/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>p</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pala	popo	peo	pene
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pene</p> </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	koba	peo	pene	puo
		pina	kika	pilo	pelesa
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu e ja mmedi.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 pene	 kolobe	 kala	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	kika	kobo	peo	pina
		popo	poleleo	koko	kiba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 peo	 koloi	 kika	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	hema	jaaka	humanega	jela
		jala	huma	jalo	hemisa
	KWALA	Thala setshwantsho o jala dinawa.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	jalela	humanega	jala	huhumela
		huma	ja	hemela	jela
	KWALA	Thala setshwantsho sa leloba le lentle.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		koba	kika	kokona	kala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /k/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		kiba	kolobe	koloba	koma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 koko	 kiba		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pina	pilo	puo	poelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /p/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 p	 p	 p	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pala	popo	peo	pene
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pene</p> </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	koba	peo	pene	puo
		pina	kika	pilo	pelesa
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu e ja mmedi.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 pene	 kolobe	 kala	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	kika	kobo	peo	pina
		popo	poleleo	koko	kiba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 peo	 koloi	 kika	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	hema	jaaka	humanega	jela
		jala	huma	jalo	hemisa
	KWALA	Thala setshwantsho o jala dinawa.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	jalela	humanega	jala	huhumela
		huma	ja	hemela	jela
	KWALA	Thala setshwantsho sa leloba le lentle.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		koba	kika	kokona	kala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /k/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		kiba	kolobe	koloba	koma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 koko	 kiba		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pina	pilo	puo	poelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /p/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 p	 p	 p	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pala	popo	peo	pene
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  pala </div> <div style="text-align: center;">  pene </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	koba	peo	pene	puo
		pina	kika	pilo	pelesa
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu			








LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu e ja mmedi.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		pene	kolobe	kala	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	kika	kobo	peo	pina
		popo	poleleo	koko	kiba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
			koloi	kika	
		peo			




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	hema	jaaka	humanega	jela
		jala	huma	jalo	hemisa
	KWALA	Thala setshwantsho o jala dinawa.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	jalela	humanega	jala	huhumela
		huma	ja	hemela	jela
	KWALA	Thala setshwantsho sa leloba le lentle.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		koba	kika	kokona	kala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /k/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		kiba	kolobe	koloba	koma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 koko	 kiba		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pina	pilo	puo	poelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /p/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 p	 p	 p	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pala	popo	peo	pene
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pene</p> </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	koba	peo	pene	puo
		pina	kika	pilo	pelesa
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu			








LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu e ja mmedi.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		pene	kolobe	kala	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	kika	kobo	peo	pina
		popo	poleleo	koko	kiba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
			koloi	kika	
		peo			




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	hema	jaaka	humanega	jela
		jala	huma	jalo	hemisa
	KWALA	Thala setshwantsho o jala dinawa.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	jalela	humanega	jala	huhumela
		huma	ja	hemela	jela
	KWALA	Thala setshwantsho sa leloba le lentle.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		koba	kika	kokona	kala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /k/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		kiba	kolobe	koloba	koma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 koko	 kiba		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pina	pilo	puo	poelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /p/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 p	 p	 p	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pala	popo	peo	pene
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pene</p> </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	koba	peo	pene	puo
		pina	kika	pilo	pelesa
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu e ja mmedi.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		pene	kolobe	kala	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	kika	kobo	peo	pina
		popo	poleleo	koko	kiba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		peo	koloi	kika	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	hema	jaaka	humanega	jela
		jala	huma	jalo	hemisa
	KWALA	Thala setshwantsho o jala dinawa.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	jalela	humanega	jala	huhumela
		huma	ja	hemela	jela
	KWALA	Thala setshwantsho sa leloba le lentle.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		koba	kika	kokona	kala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /k/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>k</p> </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	k	k	k	k
		kiba	kolobe	koloba	koma
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 koko	 kiba		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pina	pilo	puo	poelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /p/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 p	 p	 p	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	p	p	p	p
		pala	popo	peo	pene
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pene</p> </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	koba	peo	pene	puo
		pina	kika	pilo	pelesa
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu			








LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho sa koko e khibidu e ja mmedi.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	puo	kokona	popo	pala
		koloba	pololo	kolobe	koloi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		pene	kolobe	kala	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	dira	ka	natla	o
		jale			
	BITSA	kika	kobo	peo	pina
		popo	poleleo	koko	kiba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
			koloi	kika	
		peo			




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 4



MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	pina	koloba	puo	kika
		koko	peo	kokona	polelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	kona	pilo	kolobe	palo
		pala	koba	poko	kala
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sela	sega	selo	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /s/ mme o se kwale modumo.			
		 s	 s	 s	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sila	seba	sia	somola
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sesiro </div> <div style="text-align: center;">  seako </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		tuma	temo	tala	tila
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /t/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		timola	tima	temo	telela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tala </div> <div style="text-align: center;">  taboga </div> </div>			

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sela	tiro	suma	selo
		tala	silā	terena	tuma
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Khwezi a jala peo ya gagwe.			

LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	tidimalo	suta	sia	temo
		taka	susumoga	seba	timola
	KWALA	Thala satshwantsho sa ga Khwezi a lekola dijalo tsa gagwe.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	simolola	tema	temeka	sela
		sisa	tumo	taka	seka
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		sila	sesepa	terena	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sila	teko	sesepa	tila
		timolola	seba	tetelo	selo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tamati	topo	setilo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 4



MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	pina	koloba	puo	kika
		koko	peo	kokona	polelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	kona	pilo	kolobe	palo
		pala	koba	poko	kala
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sela	sega	selo	sila
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /s/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  s </div> <div style="text-align: center;">  s </div> <div style="text-align: center;">  s </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sila	seba	sia	somola
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sesiro </div> <div style="text-align: center;">  seako </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		tuma	temo	tala	tila
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /t/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		timola	tima	temo	telela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		tala		taboga	

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sela	tiro	suma	selo
		tala	silā	terena	tuma
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Khwezi a jala peo ya gagwe.			

LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	tidimalo	suta	sia	temo
		taka	susumoga	seba	timola
	KWALA	Thala satshwantsho sa ga Khwezi a lekola dijalo tsa gagwe.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	simolola	tema	temeka	sela
		sisa	tumo	taka	seka
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		sila	sesepa	terena	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sila	teko	sesepa	tila
		timolola	seba	tetelo	selo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tamati	topo	setilo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 4




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	pina	koloba	puo	kika
		koko	peo	kokona	polelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	kona	pilo	kolobe	palo
		pala	koba	poko	kala
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sela	sega	selo	sila
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /s/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  s </div> <div style="text-align: center;">  s </div> <div style="text-align: center;">  s </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sila	seba	sia	somola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 sesiro	 seako		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		tuma	temo	tala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /t/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
		 t	 t	 t	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		timola	tima	temo	telela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tala </div> <div style="text-align: center;">  taboga </div> </div>			

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sela	tiro	suma	selo
		tala	silā	terena	tuma
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Khwezi a jala peo ya gagwe.			

LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	tidimalo	suta	sia	temo
		taka	susumoga	seba	timola
	KWALA	Thala satshwantsho sa ga Khwezi a lekola dijalo tsa gagwe.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	simolola	tema	temeka	sela
		sisa	tumo	taka	seka
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		sila	sesepa	terena	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sila	teko	sesepa	tila
		timolola	seba	tetelo	selo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tamati	topo	setilo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 4



MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	pina	koloba	puo	kika
		koko	peo	kokona	polelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	kona	pilo	kolobe	palo
		pala	koba	poko	kala
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sela	sega	selo	sila
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /s/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  s </div> <div style="text-align: center;">  s </div> <div style="text-align: center;">  s </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sila	seba	sia	somola
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sesiro </div> <div style="text-align: center;">  seako </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		tuma	temo	tala	tila
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /t/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		timola	tima	temo	telela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tala </div> <div style="text-align: center;">  taboga </div> </div>			

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sela	tiro	suma	selo
		tala	silā	terena	tuma
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Khwezi a jala peo ya gagwe.			

LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	tidimalo	suta	sia	temo
		taka	susumoga	seba	timola
	KWALA	Thala satshwantsho sa ga Khwezi a lekola dijalo tsa gagwe.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	simolola	tema	temeka	sela
		sisa	tumo	taka	seka
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		sila	sesepa	terena	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sila	teko	sesepa	tila
		timolola	seba	tetelo	selo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tamati	topo	setilo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 4



MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	pina	koloba	puo	kika
		koko	peo	kokona	polelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	kona	pilo	kolobe	palo
		pala	koba	poko	kala
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sela	sega	selo	sila
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /s/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  s </div> <div style="text-align: center;">  s </div> <div style="text-align: center;">  s </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sila	seba	sia	somola
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sesiro </div> <div style="text-align: center;">  seako </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		tuma	temo	tala	tila
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /t/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		timola	tima	temo	telela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tala </div> <div style="text-align: center;">  taboga </div> </div>			

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sela	tiro	suma	selo
		tala	silā	terena	tuma
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Khwezi a jala peo ya gagwe.			

LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	tidimalo	suta	sia	temo
		taka	susumoga	seba	timola
	KWALA	Thala satshwantsho sa ga Khwezi a lekola dijalo tsa gagwe.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	simolola	tema	temeka	sela
		sisa	tumo	taka	seka
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		sila	sesepa	terena	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sila	teko	sesepa	tila
		timolola	seba	tetelo	selo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tamati	topo	setilo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 4



MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	pina	koloba	puo	kika
		koko	peo	kokona	polelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	kona	pilo	kolobe	palo
		pala	koba	poko	kala
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sela	sega	selo	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /s/ mme o se kwale modumo.			
		 s	 s	 s	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sila	seba	sia	somola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 sesiro	 seako		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		tuma	temo	tala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /t/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
		 t	 t	 t	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		timola	tima	temo	telela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tala </div> <div style="text-align: center;">  taboga </div> </div>			

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sela	tiro	suma	selo
		tala	silā	terena	tuma
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Khwezi a jala peo ya gagwe.			

LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	tidimalo	suta	sia	temo
		taka	susumoga	seba	timola
	KWALA	Thala satshwantsho sa ga Khwezi a lekola dijalo tsa gagwe.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	simolola	tema	temeka	sela
		sisa	tumo	taka	seka
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		sila	sesepa	terena	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sila	teko	sesepa	tila
		timolola	seba	tetelo	selo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tamati	topo	setilo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 4




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	pina	koloba	puo	kika
		koko	peo	kokona	polelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	kona	pilo	kolobe	palo
		pala	koba	poko	kala
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sela	sega	selo	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /s/ mme o se kwale modumo.			
		 s	 s	 s	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sila	seba	sia	somola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 sesiro	 seako		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		tuma	temo	tala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /t/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
		 t	 t	 t	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		timola	tima	temo	telela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		tala		taboga	

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sela	tiro	suma	selo
		tala	silā	terena	tuma
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Khwezi a jala peo ya gagwe.			

LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	tidimalo	suta	sia	temo
		taka	susumoga	seba	timola
	KWALA	Thala satshwantsho sa ga Khwezi a lekola dijalo tsa gagwe.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	simolola	tema	temeka	sela
		sisa	tumo	taka	seka
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		sila	sesepa	terena	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sila	teko	sesepa	tila
		timolola	seba	tetelo	selo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tamati	topo	setilo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 4



MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	pina	koloba	puo	kika
		koko	peo	kokona	polelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	kona	pilo	kolobe	palo
		pala	koba	poko	kala
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sela	sega	selo	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /s/ mme o se kwale modumo.			
		 s	 s	 s	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sila	seba	sia	somola
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sesiro </div> <div style="text-align: center;">  seako </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		tuma	temo	tala	tila
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /t/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		timola	tima	temo	telela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		tala		taboga	

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sela	tiro	suma	selo
		tala	silā	terena	tuma
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Khwezi a jala peo ya gagwe.			

LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	tidimalo	suta	sia	temo
		taka	susumoga	seba	timola
	KWALA	Thala satshwantsho sa ga Khwezi a lekola dijalo tsa gagwe.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	simolola	tema	temeka	sela
		sisa	tumo	taka	seka
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		sila	sesepa	terena	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sila	teko	sesepa	tila
		timolola	seba	tetelo	selo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tamati	topo	setilo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 4



MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	pina	koloba	puo	kika
		koko	peo	kokona	polelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	kona	pilo	kolobe	palo
		pala	koba	poko	kala
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sela	sega	selo	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /s/ mme o se kwale modumo.			
		 s	 s	 s	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sila	seba	sia	somola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 sesiro	 seako		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		tuma	temo	tala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /t/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
		 t	 t	 t	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		timola	tima	temo	telela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		tala		taboga	

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sela	tiro	suma	selo
		tala	silā	terena	tuma
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Khwezi a jala peo ya gagwe.			

LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	tidimalo	suta	sia	temo
		taka	susumoga	seba	timola
	KWALA	Thala satshwantsho sa ga Khwezi a lekola dijalo tsa gagwe.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	simolola	tema	temeka	sela
		sisa	tumo	taka	seka
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		sila	sesepa	terena	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sila	teko	sesepa	tila
		timolola	seba	tetelo	selo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tamati	topo	setilo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 4




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	pina	koloba	puo	kika
		koko	peo	kokona	polelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	kona	pilo	kolobe	palo
		pala	koba	poko	kala
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sela	sega	selo	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /s/ mme o se kwale modumo.			
		 s	 s	 s	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sila	seba	sia	somola
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sesiro </div> <div style="text-align: center;">  seako </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		tuma	temo	tala	tila
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /t/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		timola	tima	temo	telela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tala </div> <div style="text-align: center;">  taboga </div> </div>			

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sela	tiro	suma	selo
		tala	silā	terena	tuma
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Khwezi a jala peo ya gagwe.			

LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	tidimalo	suta	sia	temo
		taka	susumoga	seba	timola
	KWALA	Thala satshwantsho sa ga Khwezi a lekola dijalo tsa gagwe.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	simolola	tema	temeka	sela
		sisa	tumo	taka	seka
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		sila	sesepa	terena	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sila	teko	sesepa	tila
		timolola	seba	tetelo	selo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tamati	topo	setilo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 4



MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	pina	koloba	puo	kika
		koko	peo	kokona	polelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	kona	pilo	kolobe	palo
		pala	koba	poko	kala
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sela	sega	selo	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /s/ mme o se kwale modumo.			
		 s	 s	 s	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sila	seba	sia	somola
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sesiro </div> <div style="text-align: center;">  seako </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		tuma	temo	tala	tila
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /t/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		timola	tima	temo	telela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tala </div> <div style="text-align: center;">  taboga </div> </div>			

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sela	tiro	suma	selo
		tala	silā	terena	tuma
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Khwezi a jala peo ya gagwe.			

LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	tidimalo	suta	sia	temo
		taka	susumoga	seba	timola
	KWALA	Thala satshwantsho sa ga Khwezi a lekola dijalo tsa gagwe.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	simolola	tema	temeka	sela
		sisa	tumo	taka	seka
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		sila	sesepa	terena	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sila	teko	sesepa	tila
		timolola	seba	tetelo	selo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tamati	topo	setilo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 4




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	pina	koloba	puo	kika
		koko	peo	kokona	polelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	kona	pilo	kolobe	palo
		pala	koba	poko	kala
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sela	sega	selo	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /s/ mme o se kwale modumo.			
		 s	 s	 s	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sila	seba	sia	somola
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sesiro </div> <div style="text-align: center;">  seako </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		tuma	temo	tala	tila
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /t/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		timola	tima	temo	telela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tala </div> <div style="text-align: center;">  taboga </div> </div>			

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sela	tiro	suma	selo
		tala	silā	terena	tuma
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Khwezi a jala peo ya gagwe.			

LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	tidimalo	suta	sia	temo
		taka	susumoga	seba	timola
	KWALA	Thala satshwantsho sa ga Khwezi a lekola dijalo tsa gagwe.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	simolola	tema	temeka	sela
		sisa	tumo	taka	seka
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		sila	sesepa	terena	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sila	teko	sesepa	tila
		timolola	seba	tetelo	selo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tamati	topo	setilo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 4



MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	pina	koloba	puo	kika
		koko	peo	kokona	polelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	kona	pilo	kolobe	palo
		pala	koba	poko	kala
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sela	sega	selo	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /s/ mme o se kwale modumo.			
		 s	 s	 s	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sila	seba	sia	somola
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sesiro </div> <div style="text-align: center;">  seako </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		tuma	temo	tala	tila
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /t/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		timola	tima	temo	telela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		tala		taboga	

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sela	tiro	suma	selo
		tala	silā	terena	tuma
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Khwezi a jala peo ya gagwe.			

LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	tidimalo	suta	sia	temo
		taka	susumoga	seba	timola
	KWALA	Thala satshwantsho sa ga Khwezi a lekola dijalo tsa gagwe.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	simolola	tema	temeka	sela
		sisa	tumo	taka	seka
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		sila	sesepa	terena	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sila	teko	sesepa	tila
		timolola	seba	tetelo	selo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tamati	topo	setilo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 4




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	pina	koloba	puo	kika
		koko	peo	kokona	polelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	kona	pilo	kolobe	palo
		pala	koba	poko	kala
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sela	sega	selo	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /s/ mme o se kwale modumo.			
		 s	 s	 s	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sila	seba	sia	somola
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sesiro </div> <div style="text-align: center;">  seako </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		tuma	temo	tala	tila
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /t/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		timola	tima	temo	telela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		tala		taboga	

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sela	tiro	suma	selo
		tala	silā	terena	tuma
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Khwezi a jala peo ya gagwe.			

LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	tidimalo	suta	sia	temo
		taka	susumoga	seba	timola
	KWALA	Thala satshwantsho sa ga Khwezi a lekola dijalo tsa gagwe.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	simolola	tema	temeka	sela
		sisa	tumo	taka	seka
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		sila	sesepa	terena	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sila	teko	sesepa	tila
		timolola	seba	tetelo	selo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tamati	topo	setilo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 4



MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	pina	koloba	puo	kika
		koko	peo	kokona	polelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	kona	pilo	kolobe	palo
		pala	koba	poko	kala
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sela	sega	selo	sila
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /s/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  s </div> <div style="text-align: center;">  s </div> <div style="text-align: center;">  s </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sila	seba	sia	somola
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sesiro </div> <div style="text-align: center;">  seako </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		tuma	temo	tala	tila
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /t/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		timola	tima	temo	telela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tala </div> <div style="text-align: center;">  taboga </div> </div>			

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sela	tiro	suma	selo
		tala	silā	terena	tuma
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Khwezi a jala peo ya gagwe.			

LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	tidimalo	suta	sia	temo
		taka	susumoga	seba	timola
	KWALA	Thala satshwantsho sa ga Khwezi a lekola dijalo tsa gagwe.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	simolola	tema	temeka	sela
		sisa	tumo	taka	seka
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		sila	sesepa	terena	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sila	teko	sesepa	tila
		timolola	seba	tetelo	selo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tamati	topo	setilo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 4




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	pina	koloba	puo	kika
		koko	peo	kokona	polelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	kona	pilo	kolobe	palo
		pala	koba	poko	kala
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sela	sega	selo	sila
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /s/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  s </div> <div style="text-align: center;">  s </div> <div style="text-align: center;">  s </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sila	seba	sia	somola
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sesiro </div> <div style="text-align: center;">  seako </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		tuma	temo	tala	tila
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /t/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		timola	tima	temo	telela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		tala		taboga	

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sela	tiro	suma	selo
		tala	silā	terena	tuma
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Khwezi a jala peo ya gagwe.			

LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	tidimalo	suta	sia	temo
		taka	susumoga	seba	timola
	KWALA	Thala satshwantsho sa ga Khwezi a lekola dijalo tsa gagwe.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	simolola	tema	temeka	sela
		sisa	tumo	taka	seka
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		sila	sesepa	terena	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sila	teko	sesepa	tila
		timolola	seba	tetelo	selo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tamati	topo	setilo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 4




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	pina	koloba	puo	kika
		koko	peo	kokona	polelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	kona	pilo	kolobe	palo
		pala	koba	poko	kala
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sela	sega	selo	sila
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /s/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  s </div> <div style="text-align: center;">  s </div> <div style="text-align: center;">  s </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sila	seba	sia	somola
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sesiro </div> <div style="text-align: center;">  seako </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		tuma	temo	tala	tila
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /t/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		timola	tima	temo	telela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tala </div> <div style="text-align: center;">  taboga </div> </div>			

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sela	tiro	suma	selo
		tala	silā	terena	tuma
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Khwezi a jala peo ya gagwe.			

LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	tidimalo	suta	sia	temo
		taka	susumoga	seba	timola
	KWALA	Thala satshwantsho sa ga Khwezi a lekola dijalo tsa gagwe.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	simolola	tema	temeka	sela
		sisa	tumo	taka	seka
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		sila	sesepa	terena	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sila	teko	sesepa	tila
		timolola	seba	tetelo	selo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tamati	topo	setilo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 4



MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	pina	koloba	puo	kika
		koko	peo	kokona	polelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	kona	pilo	kolobe	palo
		pala	koba	poko	kala
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sela	sega	selo	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /s/ mme o se kwale modumo.			
		 s	 s	 s	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sila	seba	sia	somola
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sesiro </div> <div style="text-align: center;">  seako </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		tuma	temo	tala	tila
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /t/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		timola	tima	temo	telela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  tala </div> <div style="text-align: center;">  taboga </div> </div>			

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sela	tiro	suma	selo
		tala	silā	terena	tuma
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Khwezi a jala peo ya gagwe.			

LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	tidimalo	suta	sia	temo
		taka	susumoga	seba	timola
	KWALA	Thala satshwantsho sa ga Khwezi a lekola dijalo tsa gagwe.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	simolola	tema	temeka	sela
		sisa	tumo	taka	seka
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		sila	sesepa	terena	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sila	teko	sesepa	tila
		timolola	seba	tetelo	selo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tamati	topo	setilo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 4



MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	pina	koloba	puo	kika
		koko	peo	kokona	polelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	kona	pilo	kolobe	palo
		pala	koba	poko	kala
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sela	sega	selo	sila
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /s/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  s </div> <div style="text-align: center;">  s </div> <div style="text-align: center;">  s </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sila	seba	sia	somola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 sesiro	 seako		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		tuma	temo	tala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /t/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
		 t	 t	 t	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		timola	tima	temo	telela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		tala		taboga	

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sela	tiro	suma	selo
		tala	silā	terena	tuma
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Khwezi a jala peo ya gagwe.			

LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	tidimalo	suta	sia	temo
		taka	susumoga	seba	timola
	KWALA	Thala satshwantsho sa ga Khwezi a lekola dijalo tsa gagwe.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	simolola	tema	temeka	sela
		sisa	tumo	taka	seka
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		sila	sesepa	terena	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sila	teko	sesepa	tila
		timolola	seba	tetelo	selo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tamati	topo	setilo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 4



MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	pina	koloba	puo	kika
		koko	peo	kokona	polelo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			

MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	kona	pilo	kolobe	palo
		pala	koba	poko	kala
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sela	sega	selo	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /s/ mme o se kwale modumo.			
		 s	 s	 s	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	s	s	s	s
		sila	seba	sia	somola
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  sesiro </div> <div style="text-align: center;">  seako </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		tuma	temo	tala	tila
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /t/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> <div style="text-align: center;">  t </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	t	t	t	t
		timola	tima	temo	telela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		tala		taboga	

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sela	tiro	suma	selo
		tala	silā	terena	tuma
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Khwezi a jala peo ya gagwe.			

LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	tidimalo	suta	sia	temo
		taka	susumoga	seba	timola
	KWALA	Thala satshwantsho sa ga Khwezi a lekola dijalo tsa gagwe.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	simolola	tema	temeka	sela
		sisa	tumo	taka	seka
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		sila	sesepa	terena	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	nosetsa	dijalo	gore	di
		gole			
	BITSA	sila	teko	sesepa	tila
		timolola	seba	tetelo	selo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tamati	topo	setilo	


MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	sela	tiro	seba	timola
		tala	sia	tuma	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo e o e ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	ya	wela	yona
		yo	wa	yole	wena
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo ya mo gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	wa	welela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /w/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	welela	wa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		wena		wela	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		ya	yona	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /y/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		y	y	y	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		yona	ya	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		yoyo		yole	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	yo	wela	yole
		wena	ya	yoyo	welela
	KWALA	Thala setshwantsho sa tshukudu.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga mmagwe Munene.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yona	yole	welela	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	yo	wa	yole
		ya	wena	yona	wela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yoyo	wena	yona	


MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	sela	tiro	seba	timola
		tala	sia	tuma	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo e o e ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	ya	wela	yona
		yo	wa	yole	wena
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo ya mo gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	wa	welela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /w/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	welela	wa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		wena		wela	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		ya	yona	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /y/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		y	y	y	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		yona	ya	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		yoyo		yole	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	yo	wela	yole
		wena	ya	yoyo	welela
	KWALA	Thala setshwantsho sa tshukudu.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga mmagwe Munene.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yona	yole	welela	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	yo	wa	yole
		ya	wena	yona	wela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yoyo	wena	yona	


MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	sela	tiro	seba	timola
		tala	sia	tuma	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo e o e ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	ya	wela	yona
		yo	wa	yole	wena
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo ya mo gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	wa	welela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /w/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	welela	wa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		wena		wela	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		ya	yona	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /y/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		y	y	y	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		yona	ya	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		yoyo		yole	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	yo	wela	yole
		wena	ya	yoyo	welela
	KWALA	Thala setshwantsho sa tshukudu.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga mmagwe Munene.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yona	yole	welela	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	yo	wa	yole
		ya	wena	yona	wela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yoyo	wena	yona	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	sela	tiro	seba	timola
		tala	sia	tuma	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo e o e ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	ya	wela	yona
		yo	wa	yole	wena
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo ya mo gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	wa	welela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /w/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	welela	wa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		wena		wela	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		ya	yona	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /y/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		y	y	y	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		yona	ya	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		yoyo		yole	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	yo	wela	yole
		wena	ya	yoyo	welela
	KWALA	Thala setshwantsho sa tshukudu.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga mmagwe Munene.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yona	yole	welela	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	yo	wa	yole
		ya	wena	yona	wela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yoyo	wena	yona	


MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	sela	tiro	seba	timola
		tala	sia	tuma	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo e o e ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	ya	wela	yona
		yo	wa	yole	wena
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo ya mo gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	wa	welela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /w/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	welela	wa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 wena	 wela		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		ya	yona	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /y/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 y	 y	 y	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		yona	ya	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		yoyo		yole	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	yo	wela	yole
		wena	ya	yoyo	welela
	KWALA	Thala setshwantsho sa tshukudu.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga mmagwe Munene.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yona	yole	welela	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	yo	wa	yole
		ya	wena	yona	wela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yoyo	wena	yona	


MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	sela	tiro	seba	timola
		tala	sia	tuma	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo e o e ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	ya	wela	yona
		yo	wa	yole	wena
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo ya mo gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	wa	welela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /w/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	welela	wa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		wena		wela	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		ya	yona	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /y/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		y	y	y	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		yona	ya	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		yoyo		yole	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	yo	wela	yole
		wena	ya	yoyo	welela
	KWALA	Thala setshwantsho sa tshukudu.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga mmagwe Munene.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yona	yole	welela	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	yo	wa	yole
		ya	wena	yona	wela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yoyo	wena	yona	


MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	sela	tiro	seba	timola
		tala	sia	tuma	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo e o e ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	ya	wela	yona
		yo	wa	yole	wena
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo ya mo gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	wa	welela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /w/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	welela	wa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 wena	 wela		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		ya	yona	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /y/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 y	 y	 y	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		yona	ya	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		yoyo		yole	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	yo	wela	yole
		wena	ya	yoyo	welela
	KWALA	Thala setshwantsho sa tshukudu.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga mmagwe Munene.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yona	yole	welela	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	yo	wa	yole
		ya	wena	yona	wela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yoyo	wena	yona	


MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	sela	tiro	seba	timola
		tala	sia	tuma	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo e o e ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	ya	wela	yona
		yo	wa	yole	wena
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo ya mo gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	wa	welela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /w/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	welela	wa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 wena	 wela		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		ya	yona	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /y/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 y	 y	 y	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		yona	ya	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		yoyo		yole	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	yo	wela	yole
		wena	ya	yoyo	welela
	KWALA	Thala setshwantsho sa tshukudu.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga mmagwe Munene.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yona	yole	welela	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	yo	wa	yole
		ya	wena	yona	wela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yoyo	wena	yona	


MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	sela	tiro	seba	timola
		tala	sia	tuma	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo e o e ratang.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	ya	wela	yona
		yo	wa	yole	wena
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo ya mo gae.			






LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	wa	welela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /w/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	welela	wa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
			wena		wela




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		ya	yona	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /y/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
			y		y




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		yona	ya	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		yoyo		yole	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	yo	wela	yole
		wena	ya	yoyo	welela
	KWALA	Thala setshwantsho sa tshukudu.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga mmagwe Munene.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yona	yole	welela	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	yo	wa	yole
		ya	wena	yona	wela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yoyo	wena	yona	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	sela	tiro	seba	timola
		tala	sia	tuma	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo e o e ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	ya	wela	yona
		yo	wa	yole	wena
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo ya mo gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	wa	welela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /w/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	welela	wa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		wena		wela	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		ya	yona	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /y/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		y	y	y	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		yona	ya	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		yoyo		yole	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	yo	wela	yole
		wena	ya	yoyo	welela
	KWALA	Thala setshwantsho sa tshukudu.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga mmagwe Munene.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yona	yole	welela	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	yo	wa	yole
		ya	wena	yona	wela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yoyo	wena	yona	


MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	sela	tiro	seba	timola
		tala	sia	tuma	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo e o e ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	ya	wela	yona
		yo	wa	yole	wena
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo ya mo gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	wa	welela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /w/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	welela	wa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 wena	 wela		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		ya	yona	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /y/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 y	 y	 y	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		yona	ya	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		yoyo		yole	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	yo	wela	yole
		wena	ya	yoyo	welela
	KWALA	Thala setshwantsho sa tshukudu.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga mmagwe Munene.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yona	yole	welela	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	yo	wa	yole
		ya	wena	yona	wela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yoyo	wena	yona	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	sela	tiro	seba	timola
		tala	sia	tuma	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo e o e ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	ya	wela	yona
		yo	wa	yole	wena
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo ya mo gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	wa	welela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /w/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	welela	wa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		wena		wela	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		ya	yona	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /y/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		y	y	y	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		yona	ya	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		yoyo		yole	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	yo	wela	yole
		wena	ya	yoyo	welela
	KWALA	Thala setshwantsho sa tshukudu.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga mmagwe Munene.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yona	yole	welela	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	yo	wa	yole
		ya	wena	yona	wela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yoyo	wena	yona	


MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	sela	tiro	seba	timola
		tala	sia	tuma	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo e o e ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	ya	wela	yona
		yo	wa	yole	wena
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo ya mo gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	wa	welela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /w/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	welela	wa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 wena	 wela		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		ya	yona	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /y/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 y	 y	 y	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		yona	ya	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		yoyo		yole	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	yo	wela	yole
		wena	ya	yoyo	welela
	KWALA	Thala setshwantsho sa tshukudu.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga mmagwe Munene.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yona	yole	welela	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	yo	wa	yole
		ya	wena	yona	wela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yoyo	wena	yona	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	sela	tiro	seba	timola
		tala	sia	tuma	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo e o e ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	ya	wela	yona
		yo	wa	yole	wena
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo ya mo gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	wa	welela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /w/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	welela	wa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		wena		wela	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		ya	yona	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /y/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		y	y	y	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		yona	ya	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		yoyo		yole	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	yo	wela	yole
		wena	ya	yoyo	welela
	KWALA	Thala setshwantsho sa tshukudu.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga mmagwe Munene.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yona	yole	welela	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	yo	wa	yole
		ya	wena	yona	wela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yoyo	wena	yona	


MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	sela	tiro	seba	timola
		tala	sia	tuma	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo e o e ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	ya	wela	yona
		yo	wa	yole	wena
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo ya mo gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	wa	welela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /w/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	welela	wa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 wena	 wela		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		ya	yona	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /y/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 y	 y	 y	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		yona	ya	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		yoyo		yole	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	yo	wela	yole
		wena	ya	yoyo	welela
	KWALA	Thala setshwantsho sa tshukudu.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga mmagwe Munene.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yona	yole	welela	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	yo	wa	yole
		ya	wena	yona	wela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yoyo	wena	yona	


MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	sela	tiro	seba	timola
		tala	sia	tuma	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo e o e ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	ya	wela	yona
		yo	wa	yole	wena
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo ya mo gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	wa	welela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /w/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	welela	wa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 wena	 wela		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		ya	yona	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /y/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 y	 y	 y	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		yona	ya	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		yoyo		yole	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	yo	wela	yole
		wena	ya	yoyo	welela
	KWALA	Thala setshwantsho sa tshukudu.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga mmagwe Munene.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yona	yole	welela	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	yo	wa	yole
		ya	wena	yona	wela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yoyo	wena	yona	


MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	sela	tiro	seba	timola
		tala	sia	tuma	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo e o e ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	ya	wela	yona
		yo	wa	yole	wena
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo ya mo gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	wa	welela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /w/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	welela	wa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		wena		wela	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		ya	yona	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /y/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		y	y	y	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		yona	ya	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		yoyo		yole	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	yo	wela	yole
		wena	ya	yoyo	welela
	KWALA	Thala setshwantsho sa tshukudu.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga mmagwe Munene.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yona	yole	welela	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	yo	wa	yole
		ya	wena	yona	wela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yoyo	wena	yona	


MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	sela	tiro	seba	timola
		tala	sia	tuma	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo e o e ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	ya	wela	yona
		yo	wa	yole	wena
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo ya mo gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	wa	welela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /w/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	welela	wa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		wena		wela	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		ya	yona	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /y/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		y	y	y	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		yona	ya	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		yoyo		yole	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	yo	wela	yole
		wena	ya	yoyo	welela
	KWALA	Thala setshwantsho sa tshukudu.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga mmagwe Munene.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yona	yole	welela	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	yo	wa	yole
		ya	wena	yona	wela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yoyo	wena	yona	


MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	sela	tiro	seba	timola
		tala	sia	tuma	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo e o e ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	ya	wela	yona
		yo	wa	yole	wena
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo ya mo gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	wa	welela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /w/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			




LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	welela	wa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 wena	 wela		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		ya	yona	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /y/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
		 y	 y	 y	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		yona	ya	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		yoyo		yole	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	yo	wela	yole
		wena	ya	yoyo	welela
	KWALA	Thala setshwantsho sa tshukudu.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga mmagwe Munene.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yona	yole	welela	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	yo	wa	yole
		ya	wena	yona	wela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yoyo	wena	yona	


MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	sela	tiro	seba	timola
		tala	sia	tuma	sila
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo e o e ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	ya	wela	yona
		yo	wa	yole	wena
	KWALA	Thala setshwantsho sa phologolo ya mo gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	wa	welela
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /w/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>w</p> </div> </div>			





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	w	w	w	w
		wela	wena	welela	wa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		wena		wela	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		ya	yona	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /y/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.			
					
		y	y	y	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	y	y	y	y
		yona	ya	yole	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		yoyo		yole	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	yo	wela	yole
		wena	ya	yoyo	welela
	KWALA	Thala setshwantsho sa tshukudu.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga mmagwe Munene.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	yona	wena	yole	welela
		wa	ya	wela	yoyo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yona	yole	welela	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	batla	go	sireletsa
		diphologolo			
	BITSA	welela	yo	wa	yole
		ya	wena	yona	wela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		yoyo	wena	yona	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 6




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		ša	šaba	šapa	šaka
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /š/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		šhiti	šhaka	šša	ššaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		šhaka		šhepa	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khudu	khiba	khai	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /kh/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		kh	kh	kh	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khutlo	khibidu	khumo	khai
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		khai	khiba		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	ša	šaka	šaba	šiti
		khiba	khudu	khibidu	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga A llama.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Genoveva			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khudu	šaba	khubama	šiti
		ša	khibidu	šaka	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šhaka	khudu	khiba	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khubama	šiti	khutlo	šaba
		ša	khai	šaka	khutla
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šepa	khai	khutlo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 6




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		ša	šaba	šapa	šaka
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /š/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		šhiti	šhaka	šša	ššaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		šhaka		šhepa	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khudu	khiba	khai	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /kh/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		kh	kh	kh	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khutlo	khibidu	khumo	khai
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		khai	khiba		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	ša	šaka	šaba	šiti
		khiba	khudu	khibidu	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga A llama.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Genoveva			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khudu	šaba	khubama	šiti
		ša	khibidu	šaka	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šhaka	khudu	khiba	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khubama	šiti	khutlo	šaba
		ša	khai	šaka	khutla
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šepa	khai	khutlo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 6




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		ša	šaba	šapa	šaka
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /š/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		šhiti	šhaka	šša	ššaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		šhaka		šhepa	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khudu	khiba	khai	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /kh/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		kh	kh	kh	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khutlo	khibidu	khumo	khai
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		khai	khiba		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	ša	šaka	šaba	šiti
		khiba	khudu	khibidu	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga A llama.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Genoveva			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khudu	šaba	khubama	šiti
		ša	khibidu	šaka	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šhaka	khudu	khiba	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khubama	šiti	khutlo	šaba
		ša	khai	šaka	khutla
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šepa	khai	khutlo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 6




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		ša	šaba	šapa	šaka
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /š/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		šhiti	šhaka	šša	ššaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		šhaka		šhepa	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khudu	khiba	khai	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /kh/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		kh	kh	kh	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khutlo	khibidu	khumo	khai
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		khai	khiba		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	ša	šaka	šaba	šiti
		khiba	khudu	khibidu	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga A llama.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Genoveva			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khudu	šaba	khubama	šiti
		ša	khibidu	šaka	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šhaka	khudu	khiba	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khubama	šiti	khutlo	šaba
		ša	khai	šaka	khutla
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šepa	khai	khutlo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 6




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		ša	šaba	šapa	šaka
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /š/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		šhiti	šhaka	šša	ššaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		šhaka		šhepa	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khudu	khiba	khai	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /kh/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		kh	kh	kh	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khutlo	khibidu	khumo	khai
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		khai	khiba		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	ša	šaka	šaba	šiti
		khiba	khudu	khibidu	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga A llama.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Genoveva			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khudu	šaba	khubama	šiti
		ša	khibidu	šaka	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šhaka	khudu	khiba	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khubama	šiti	khutlo	šaba
		ša	khai	šaka	khutla
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šepa	khai	khutlo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 6




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		ša	šaba	šapa	šaka
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /š/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		šhiti	šhaka	šša	ššaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		šhaka		šhepa	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khudu	khiba	khai	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /kh/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		kh	kh	kh	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khutlo	khibidu	khumo	khai
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		khai	khiba		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	ša	šaka	šaba	šiti
		khiba	khudu	khibidu	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga A llama.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Genoveva			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khudu	šaba	khubama	šiti
		ša	khibidu	šaka	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šhaka	khudu	khiba	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khubama	šiti	khutlo	šaba
		ša	khai	šaka	khutla
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šepa	khai	khutlo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 6




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		ša	šaba	šapa	šaka
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /š/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		šhiti	šhaka	šša	ššaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		šhaka		šhepa	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khudu	khiba	khai	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /kh/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		kh	kh	kh	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khutlo	khibidu	khumo	khai
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		khai	khiba		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	ša	šaka	šaba	šiti
		khiba	khudu	khibidu	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga A llama.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Genoveva			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khudu	šaba	khubama	šiti
		ša	khibidu	šaka	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šhaka	khudu	khiba	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khubama	šiti	khutlo	šaba
		ša	khai	šaka	khutla
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šepa	khai	khutlo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 6




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		ša	šaba	šapa	šaka
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /š/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		šhiti	šhaka	šša	ššaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		šhaka		šhepa	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khudu	khiba	khai	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /kh/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		kh	kh	kh	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khutlo	khibidu	khumo	khai
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		khai	khiba		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	ša	šaka	šaba	šiti
		khiba	khudu	khibidu	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga A llama.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Genoveva			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khudu	šaba	khubama	šiti
		ša	khibidu	šaka	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šhaka	khudu	khiba	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khubama	šiti	khutlo	šaba
		ša	khai	šaka	khutla
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šepa	khai	khutlo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 6




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		ša	šaba	šapa	šaka
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /š/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		šhiti	šhaka	šša	ššaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		šhaka		šhepa	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khudu	khiba	khai	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /kh/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		kh	kh	kh	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khutlo	khibidu	khumo	khai
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		khai	khiba		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	ša	šaka	šaba	šiti
		khiba	khudu	khibidu	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga A llama.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Genoveva			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khudu	šaba	khubama	šiti
		ša	khibidu	šaka	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šhaka	khudu	khiba	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khubama	šiti	khutlo	šaba
		ša	khai	šaka	khutla
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šepa	khai	khutlo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 6




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		ša	šaba	šapa	šaka
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /š/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		šhiti	šhaka	šša	ššaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		šhaka		šhepa	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khudu	khiba	khai	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /kh/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		kh	kh	kh	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khutlo	khibidu	khumo	khai
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		khai	khiba		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	ša	šaka	šaba	šiti
		khiba	khudu	khibidu	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga A llama.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Genoveva			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khudu	šaba	khubama	šiti
		ša	khibidu	šaka	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šhaka	khudu	khiba	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khubama	šiti	khutlo	šaba
		ša	khai	šaka	khutla
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šepa	khai	khutlo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 6




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		ša	šaba	šapa	šaka
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /š/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		šhiti	šhaka	šša	ššaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		šhaka		šhepa	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khudu	khiba	khai	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /kh/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		kh	kh	kh	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khutlo	khibidu	khumo	khai
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		khai	khiba		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	ša	šaka	šaba	šiti
		khiba	khudu	khibidu	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga A llama.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Genoveva			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khudu	šaba	khubama	šiti
		ša	khibidu	šaka	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šhaka	khudu	khiba	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khubama	šiti	khutlo	šaba
		ša	khai	šaka	khutla
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šepa	khai	khutlo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 6




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		ša	šaba	šapa	šaka
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /š/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		šhiti	šhaka	šša	ššaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		šhaka		šhepa	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khudu	khiba	khai	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /kh/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		kh	kh	kh	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khutlo	khibidu	khumo	khai
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		khai	khiba		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	ša	šaka	šaba	šiti
		khiba	khudu	khibidu	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga A llama.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Genoveva			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khudu	šaba	khubama	šiti
		ša	khibidu	šaka	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šhaka	khudu	khiba	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khubama	šiti	khutlo	šaba
		ša	khai	šaka	khutla
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šepa	khai	khutlo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 6




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		ša	šaba	šapa	šaka
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /š/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		šhiti	šhaka	šša	ššaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		šhaka		šhepa	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khudu	khiba	khai	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /kh/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		kh	kh	kh	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khutlo	khibidu	khumo	khai
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		khai	khiba		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	ša	šaka	šaba	šiti
		khiba	khudu	khibidu	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga A llama.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Genoveva			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khudu	šaba	khubama	šiti
		ša	khibidu	šaka	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šhaka	khudu	khiba	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khubama	šiti	khutlo	šaba
		ša	khai	šaka	khutla
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šepa	khai	khutlo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 6




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		ša	šaba	šapa	šaka
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /š/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		šhiti	šhaka	šša	ššaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		šhaka		šhepa	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khudu	khiba	khai	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /kh/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		kh	kh	kh	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khutlo	khibidu	khumo	khai
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		khai	khiba		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	ša	šaka	šaba	šiti
		khiba	khudu	khibidu	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga A llama.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Genoveva			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khudu	šaba	khubama	šiti
		ša	khibidu	šaka	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šhaka	khudu	khiba	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khubama	šiti	khutlo	šaba
		ša	khai	šaka	khutla
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šepa	khai	khutlo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 6




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		ša	šaba	šapa	šaka
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /š/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		šhiti	šhaka	šša	ššaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		šhaka		šhepa	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khudu	khiba	khai	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /kh/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		kh	kh	kh	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khutlo	khibidu	khumo	khai
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		khai	khiba		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	ša	šaka	šaba	šiti
		khiba	khudu	khibidu	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga A llama.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Genoveva			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khudu	šaba	khubama	šiti
		ša	khibidu	šaka	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šhaka	khudu	khiba	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khubama	šiti	khutlo	šaba
		ša	khai	šaka	khutla
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šepa	khai	khutlo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 6




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		ša	šaba	šapa	šaka
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /š/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		šhiti	šhaka	šša	ššaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		šhaka		šhepa	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khudu	khiba	khai	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /kh/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		kh	kh	kh	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khutlo	khibidu	khumo	khai
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		khai	khiba		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	ša	šaka	šaba	šiti
		khiba	khudu	khibidu	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga A llama.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Genoveva			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khudu	šaba	khubama	šiti
		ša	khibidu	šaka	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šhaka	khudu	khiba	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khubama	šiti	khutlo	šaba
		ša	khai	šaka	khutla
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šepa	khai	khutlo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 6




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		ša	šaba	šapa	šaka
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /š/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		šhiti	šhaka	šša	ššaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		šhaka		šhepa	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khudu	khiba	khai	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /kh/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		kh	kh	kh	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khutlo	khibidu	khumo	khai
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		khai	khiba		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	ša	šaka	šaba	šiti
		khiba	khudu	khibidu	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga A llama.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Genoveva			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khudu	šaba	khubama	šiti
		ša	khibidu	šaka	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šhaka	khudu	khiba	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khubama	šiti	khutlo	šaba
		ša	khai	šaka	khutla
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šepa	khai	khutlo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 6




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		ša	šaba	šapa	šaka
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /š/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		šhiti	šhaka	šša	ššaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		šhaka		šhepa	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khudu	khiba	khai	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /kh/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		kh	kh	kh	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khutlo	khibidu	khumo	khai
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		khai	khiba		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	ša	šaka	šaba	šiti
		khiba	khudu	khibidu	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga A llama.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Genoveva			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khudu	šaba	khubama	šiti
		ša	khibidu	šaka	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šhaka	khudu	khiba	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khubama	šiti	khutlo	šaba
		ša	khai	šaka	khutla
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šepa	khai	khutlo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 6




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		ša	šaba	šapa	šaka
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /š/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		šhiti	šhaka	šša	ššaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		šhaka		šhepa	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khudu	khiba	khai	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /kh/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		kh	kh	kh	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khutlo	khibidu	khumo	khai
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		khai	khiba		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	ša	šaka	šaba	šiti
		khiba	khudu	khibidu	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga A llama.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Genoveva			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khudu	šaba	khubama	šiti
		ša	khibidu	šaka	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šhaka	khudu	khiba	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khubama	šiti	khutlo	šaba
		ša	khai	šaka	khutla
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šepa	khai	khutlo	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 6




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho sa setlhare.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	yona	wena	ya	wela
		wa	yole	welela	yo
	KWALA	Thala setshwantsho seako sa mmedi.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		ša	šaba	šapa	šaka
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /š/ mme o se kwale modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> <div style="text-align: center;">  š </div> </div>			






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	š	š	š	š
		šhiti	šhaka	šša	ššaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		šhaka		šhepa	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khudu	khiba	khai	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /kh/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		kh	kh	kh	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	kh	kh	kh	kh
		khutlo	khibidu	khumo	khai
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		khai	khiba		







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	ša	šaka	šaba	šiti
		khiba	khudu	khibidu	khumo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga A llama.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Genoveva			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khudu	šaba	khubama	šiti
		ša	khibidu	šaka	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šhaka	khudu	khiba	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	re	dira	diaparo	ka
		matlalo			
	BITSA	khubama	šiti	khutlo	šaba
		ša	khai	šaka	khutla
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		šepa	khai	khutlo	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khumo	šaka	khibidu	šapa
		ša	khudu	šaba	khubama
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o o ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	šapa	khubama	ša	khibidu
		khudu	šepa	khiba	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o sa o rateng.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsala	tsebe	tsoma	tsela
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /ts/ mme o se kwale modumo.			
		 ts	 ts	 ts	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsoga	tsena	tsoma	tsiboga
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tsetse</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tsela</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mme	mmala	mmopa	mmogo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /mm/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mmala	mmopa	mme	mmedi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 mme	 mmele		



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mme	mmele	mme	mmele
		mme	mmele	mme	mmele
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siphelo			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siya.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsona	mmapa	tsoma	mmele
		mme	tsela	mmopa	tsala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tsebe	mmopa	mmele	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsela	mmogo	tsona	mme
		mmapa	tsena	tsoma	mmopa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		mmapa	mmedi	mme	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khumo	šaka	khibidu	šapa
		ša	khudu	šaba	khubama
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o o ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	šapa	khubama	ša	khibidu
		khudu	šepa	khiba	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o sa o rateng.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsala	tsebe	tsoma	tsela
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /ts/ mme o se kwale modumo.			
					
		ts	ts	ts	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsoga	tsena	tsoma	tsiboga
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tsetse</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tsela</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mme	mmala	mmopa	mmogo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /mm/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mmala	mmopa	mme	mmedi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 mme	 mmele		


LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mme	mmele	mme	mmele
		mme	mmele	mme	mmele
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siphelo			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siya.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsona	mmapa	tsoma	mmele
		mme	tsela	mmopa	tsala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tsebe	mmopa	mmele	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsela	mmogo	tsona	mme
		mmapa	tsena	tsoma	mmopa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		mmapa	mmedi	mme	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khumo	šaka	khibidu	šapa
		ša	khudu	šaba	khubama
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o o ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	šapa	khubama	ša	khibidu
		khudu	šepa	khiba	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o sa o rateng.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsala	tsebe	tsoma	tsela
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /ts/ mme o se kwale modumo.			
		 ts	 ts	 ts	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsoga	tsena	tsoma	tsiboga
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tsetse</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tsela</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mme	mmala	mmopa	mmogo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /mm/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mmala	mmopa	mme	mmedi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 mme	 mmele		



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mme	mmele	mme	mmele
		mme	mmele	mme	mmele
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siphelo			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siya.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsona	mmapa	tsoma	mmele
		mme	tsela	mmopa	tsala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tsebe	mmopa	mmele	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsela	mmogo	tsona	mme
		mmapa	tsena	tsoma	mmopa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		mmapa	mmedi	mme	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khumo	šaka	khibidu	šapa
		ša	khudu	šaba	khubama
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o o ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	šapa	khubama	ša	khibidu
		khudu	šepa	khiba	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o sa o rateng.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsala	tsebe	tsoma	tsela
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /ts/ mme o se kwale modumo.			
		 ts	 ts	 ts	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsoga	tsena	tsoma	tsiboga
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tsetse</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tsela</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mme	mmala	mmopa	mmogo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /mm/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mmala	mmopa	mme	mmedi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 mme	 mmele		


LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mme	mmele	mme	mmele
		mme	mmele	mme	mmele
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siphelo			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siya.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsona	mmapa	tsoma	mmele
		mme	tsela	mmopa	tsala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tsebe	mmopa	mmele	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsela	mmogo	tsona	mme
		mmapa	tsena	tsoma	mmopa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		mmapa	mmedi	mme	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khumo	šaka	khibidu	šapa
		ša	khudu	šaba	khubama
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o o ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	šapa	khubama	ša	khibidu
		khudu	šepa	khiba	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o sa o rateng.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsala	tsebe	tsoma	tsela
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /ts/ mme o se kwale modumo.			
		 ts	 ts	 ts	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsoga	tsena	tsoma	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		tsetse		tsela	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mme	mmala	mmopa	mmogo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /mm/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		mm	mm	mm	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mmala	mmopa	mme	mmedi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 mme	 mmele		



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mme	mmele	mme	mmele
		mme	mmele	mme	mmele
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siphelo			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siya.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsona	mmapa	tsoma	mmele
		mme	tsela	mmopa	tsala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tsebe	mmopa	mmele	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsela	mmogo	tsona	mme
		mmapa	tsena	tsoma	mmopa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		mmapa	mmedi	mme	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khumo	šaka	khibidu	šapa
		ša	khudu	šaba	khubama
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o o ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	šapa	khubama	ša	khibidu
		khudu	šepa	khiba	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o sa o rateng.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsala	tsebe	tsoma	tsela
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /ts/ mme o se kwale modumo.			
		 ts	 ts	 ts	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsoga	tsena	tsoma	tsiboga
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tsetse</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tsela</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mme	mmala	mmopa	mmogo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /mm/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mmala	mmopa	mme	mmedi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 mme	 mmele		


LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mme	mmele	mme	mmele
		mme	mmele	mme	mmele
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siphelo			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siya.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsona	mmapa	tsoma	mmele
		mme	tsela	mmopa	tsala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tsebe	mmopa	mmele	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsela	mmogo	tsona	mme
		mmapa	tsena	tsoma	mmopa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		mmapa	mmedi	mme	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khumo	šaka	khibidu	šapa
		ša	khudu	šaba	khubama
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o o ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	šapa	khubama	ša	khibidu
		khudu	šepa	khiba	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o sa o rateng.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsala	tsebe	tsoma	tsela
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /ts/ mme o se kwale modumo.			
		 ts	 ts	 ts	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsoga	tsena	tsoma	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		tsetse		tsela	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mme	mmala	mmopa	mmogo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /mm/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		mm	mm	mm	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mmala	mmopa	mme	mmedi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 mme	 mmele		



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mme	mmele	mme	mmele
		mme	mmele	mme	mmele
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siphelo			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siya.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsona	mmapa	tsoma	mmele
		mme	tsela	mmopa	tsala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tsebe	mmopa	mmele	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsela	mmogo	tsona	mme
		mmapa	tsena	tsoma	mmopa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		mmapa	mmedi	mme	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khumo	šaka	khibidu	šapa
		ša	khudu	šaba	khubama
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o o ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	šapa	khubama	ša	khibidu
		khudu	šepa	khiba	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o sa o rateng.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsala	tsebe	tsoma	tsela
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /ts/ mme o se kwale modumo.			
		 ts	 ts	 ts	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsoga	tsena	tsoma	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		tsetse		tsela	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mme	mmala	mmopa	mmogo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /mm/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		mm	mm	mm	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mmala	mmopa	mme	mmedi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 mme	 mmele		


LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mme	mmele	mme	mmele
		mme	mmele	mme	mmele
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siphelo			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siya.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsona	mmapa	tsoma	mmele
		mme	tsela	mmopa	tsala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tsebe	mmopa	mmele	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsela	mmogo	tsona	mme
		mmapa	tsena	tsoma	mmopa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		mmapa	mmedi	mme	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khumo	šaka	khibidu	šapa
		ša	khudu	šaba	khubama
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o o ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	šapa	khubama	ša	khibidu
		khudu	šepa	khiba	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o sa o rateng.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsala	tsebe	tsoma	tsela
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /ts/ mme o se kwale modumo.			
		 ts	 ts	 ts	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsoga	tsena	tsoma	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		tsetse		tsela	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mme	mmala	mmopa	mmogo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /mm/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		mm	mm	mm	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mmala	mmopa	mme	mmedi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 mme	 mmele		



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mme	mmele	mme	mmele
		mme	mmele	mme	mmele
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siphelo			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siya.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsona	mmapa	tsoma	mmele
		mme	tsela	mmopa	tsala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tsebe	mmopa	mmele	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsela	mmogo	tsona	mme
		mmapa	tsena	tsoma	mmopa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		mmapa	mmedi	mme	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khumo	šaka	khibidu	šapa
		ša	khudu	šaba	khubama
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o o ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	šapa	khubama	ša	khibidu
		khudu	šepa	khiba	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o sa o rateng.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsala	tsebe	tsoma	tsela
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /ts/ mme o se kwale modumo.			
		 ts	 ts	 ts	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsoga	tsena	tsoma	tsiboga
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tsetse</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tsela</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mme	mmala	mmopa	mmogo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /mm/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mmala	mmopa	mme	mmedi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 mme	 mmele		


LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mme	mmele	mme	mmele
		mme	mmele	mme	mmele
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siphelo			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siya.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsona	mmapa	tsoma	mmele
		mme	tsela	mmopa	tsala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tsebe	mmopa	mmele	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsela	mmogo	tsona	mme
		mmapa	tsena	tsoma	mmopa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		mmapa	mmedi	mme	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khumo	šaka	khibidu	šapa
		ša	khudu	šaba	khubama
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o o ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	šapa	khubama	ša	khibidu
		khudu	šepa	khiba	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o sa o rateng.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsala	tsebe	tsoma	tsela
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /ts/ mme o se kwale modumo.			
		 ts	 ts	 ts	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsoga	tsena	tsoma	tsiboga
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tsetse</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tsela</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mme	mmala	mmopa	mmogo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /mm/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mmala	mmopa	mme	mmedi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 mme	 mmele		



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mme	mmele	mme	mmele
		mme	mmele	mme	mmele
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siphelo			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siya.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsona	mmapa	tsoma	mmele
		mme	tsela	mmopa	tsala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tsebe	mmopa	mmele	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsela	mmogo	tsona	mme
		mmapa	tsena	tsoma	mmopa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		mmapa	mmedi	mme	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khumo	šaka	khibidu	šapa
		ša	khudu	šaba	khubama
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o o ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	šapa	khubama	ša	khibidu
		khudu	šepa	khiba	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o sa o rateng.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsala	tsebe	tsoma	tsela
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /ts/ mme o se kwale modumo.			
		 ts	 ts	 ts	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsoga	tsena	tsoma	tsiboga
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tsetse</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tsela</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mme	mmala	mmopa	mmogo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /mm/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mmala	mmopa	mme	mmedi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 mme	 mmele		


LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mme	mmele	mme	mmele
		mme	mmele	mme	mmele
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siphelo			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siya.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsona	mmapa	tsoma	mmele
		mme	tsela	mmopa	tsala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tsebe	mmopa	mmele	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsela	mmogo	tsona	mme
		mmapa	tsena	tsoma	mmopa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		mmapa	mmedi	mme	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khumo	šaka	khibidu	šapa
		ša	khudu	šaba	khubama
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o o ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	šapa	khubama	ša	khibidu
		khudu	šepa	khiba	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o sa o rateng.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsala	tsebe	tsoma	tsela
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /ts/ mme o se kwale modumo.			
		 ts	 ts	 ts	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsoga	tsena	tsoma	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		tsetse		tsela	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mme	mmala	mmopa	mmogo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /mm/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		mm	mm	mm	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mmala	mmopa	mme	mmedi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 mme	 mmele		



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mme	mmele	mme	mmele
		mme	mmele	mme	mmele
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siphelo			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siya.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsona	mmapa	tsoma	mmele
		mme	tsela	mmopa	tsala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tsebe	mmopa	mmele	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsela	mmogo	tsona	mme
		mmapa	tsena	tsoma	mmopa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		mmapa	mmedi	mme	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khumo	šaka	khibidu	šapa
		ša	khudu	šaba	khubama
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o o ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	šapa	khubama	ša	khibidu
		khudu	šepa	khiba	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o sa o rateng.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsala	tsebe	tsoma	tsela
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /ts/ mme o se kwale modumo.			
		 ts	 ts	 ts	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsoga	tsena	tsoma	tsiboga
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tsetse</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tsela</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mme	mmala	mmopa	mmogo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /mm/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mmala	mmopa	mme	mmedi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		mme		mmele	

LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mme	mmele	mme	mmele
		mme	mmele	mme	mmele
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siphelo			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siya.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsona	mmapa	tsoma	mmele
		mme	tsela	mmopa	tsala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tsebe	mmopa	mmele	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsela	mmogo	tsona	mme
		mmapa	tsena	tsoma	mmopa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		mmapa	mmedi	mme	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khumo	šaka	khibidu	šapa
		ša	khudu	šaba	khubama
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o o ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	šapa	khubama	ša	khibidu
		khudu	šepa	khiba	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o sa o rateng.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsala	tsebe	tsoma	tsela
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /ts/ mme o se kwale modumo.			
		 ts	 ts	 ts	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsoga	tsena	tsoma	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		tsetse		tsela	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mme	mmala	mmopa	mmogo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /mm/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		mm	mm	mm	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mmala	mmopa	mme	mmedi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 mme	 mmele		



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mme	mmele	mme	mmele
		mme	mmele	mme	mmele
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siphelo			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siya.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsona	mmapa	tsoma	mmele
		mme	tsela	mmopa	tsala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tsebe	mmopa	mmele	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsela	mmogo	tsona	mme
		mmapa	tsena	tsoma	mmopa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		mmapa	mmedi	mme	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khumo	šaka	khibidu	šapa
		ša	khudu	šaba	khubama
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o o ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	šapa	khubama	ša	khibidu
		khudu	šepa	khiba	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o sa o rateng.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsala	tsebe	tsoma	tsela
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /ts/ mme o se kwale modumo.			
		 ts	 ts	 ts	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsoga	tsena	tsoma	tsiboga
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tsetse</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tsela</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mme	mmala	mmopa	mmogo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /mm/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mmala	mmopa	mme	mmedi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 mme	 mmele		


LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mme	mmele	mme	mmele
		mme	mmele	mme	mmele
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siphelo			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siya.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsona	mmapa	tsoma	mmele
		mme	tsela	mmopa	tsala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tsebe	mmopa	mmele	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsela	mmogo	tsona	mme
		mmapa	tsena	tsoma	mmopa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		mmapa	mmedi	mme	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khumo	šaka	khibidu	šapa
		ša	khudu	šaba	khubama
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o o ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	šapa	khubama	ša	khibidu
		khudu	šepa	khiba	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o sa o rateng.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsala	tsebe	tsoma	tsela
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /ts/ mme o se kwale modumo.			
					
		ts	ts	ts	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsoga	tsena	tsoma	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		tsetse		tsela	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mme	mmala	mmopa	mmogo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /mm/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		mm	mm	mm	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mmala	mmopa	mme	mmedi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 mme	 mmele		



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mme	mmele	mme	mmele
		mme	mmele	mme	mmele
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siphelo			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siya.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsona	mmapa	tsoma	mmele
		mme	tsela	mmopa	tsala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tsebe	mmopa	mmele	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsela	mmogo	tsona	mme
		mmapa	tsena	tsoma	mmopa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		mmapa	mmedi	mme	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khumo	šaka	khibidu	šapa
		ša	khudu	šaba	khubama
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o o ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	šapa	khubama	ša	khibidu
		khudu	šepa	khiba	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o sa o rateng.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsala	tsebe	tsoma	tsela
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /ts/ mme o se kwale modumo.			
		 ts	 ts	 ts	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsoga	tsena	tsoma	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		tsetse		tsela	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mme	mmala	mmopa	mmogo
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /mm/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo			
					
		mm	mm	mm	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mmala	mmopa	mme	mmedi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 mme	 mmele		


LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mme	mmele	mme	mmele
		mme	mmele	mme	mmele
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siphelo			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siya.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsona	mmapa	tsoma	mmele
		mme	tsela	mmopa	tsala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tsebe	mmopa	mmele	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsela	mmogo	tsona	mme
		mmapa	tsena	tsoma	mmopa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		mmapa	mmedi	mme	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khumo	šaka	khibidu	šapa
		ša	khudu	šaba	khubama
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o o ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	šapa	khubama	ša	khibidu
		khudu	šepa	khiba	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o sa o rateng.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsala	tsebe	tsoma	tsela
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /ts/ mme o se kwale modumo.			
		 ts	 ts	 ts	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsoga	tsena	tsoma	tsiboga
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tsetse</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tsela</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mme	mmala	mmopa	mmogo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /mm/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mmala	mmopa	mme	mmedi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 mme	 mmele		



LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mme	mmele	mme	mmele
		mme	mmele	mme	mmele
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siphelo			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siya.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsona	mmapa	tsoma	mmele
		mme	tsela	mmopa	tsala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tsebe	mmopa	mmele	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsela	mmogo	tsona	mme
		mmapa	tsena	tsoma	mmopa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		mmapa	mmedi	mme	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khumo	šaka	khibidu	šapa
		ša	khudu	šaba	khubama
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o o ratang.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	šapa	khubama	ša	khibidu
		khudu	šepa	khiba	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o o sa o rateng.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsala	tsebe	tsoma	tsela
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /ts/ mme o se kwale modumo.			
		 ts	 ts	 ts	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	ts	ts	ts	ts
		tsoga	tsena	tsoma	tsiboga
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>tsetse</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>tsela</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mme	mmala	mmopa	mmogo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /mm/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>mm</p> </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mm	mm	mm	mm
		mmala	mmopa	mme	mmedi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 mme	 mmele		


LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	mme	mmele	mme	mmele
		mme	mmele	mme	mmele
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siphelo			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	khiba	šepa	khai	šaba
		šaka	khubama	ša	khutlo
	KWALA	Thala setshwantsho sa ga Siya.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsona	mmapa	tsoma	mmele
		mme	tsela	mmopa	tsala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		tsebe	mmopa	mmele	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	rona	re	itumelela	go
		tshameka			
	BITSA	tsela	mmogo	tsona	mme
		mmapa	tsena	tsoma	mmopa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		mmapa	mmedi	mme	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	tsala	mmala	tsoma	mmogo
		mme	tsela	mmopa	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa sekolong.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	mmedi	tsoga	mmele	tsala
		tsebe	mme	tsalela	mmapa
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nna	nnake	nnaya	nnisa
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /nn/ mme o se kwale modumo.			
					
		nn	nn	nn	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nnosa	nnaya	nna	nnake
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nnosa </div> <div style="text-align: center;">  nnaya </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thaba	thuma	thuba	thala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /th/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thiboga	thiba	thusa	thoto
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		thoto		thiba	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnaya	thiba	thala	nnake
		thaba	nnosa	thoto	nna
	KWALA	Thala setshwabtsho sa bana ba tshameka kgwele ya dinao.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	thuba	nnaya	thuma	nnosa
		nna	thulamela	nnake	thiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa bana ba tshameka diketo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nna	thaba	nnaya	thiba
		nnake	thubega	thusa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thaba	thuba	nna	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnake	thusa	nna	thamo
		thiba	nnisa	thata	nnaya
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thamo	nnake	nnosa	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	tsala	mmala	tsoma	mmogo
		mme	tsela	mmopa	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa sekolong.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	mmedi	tsoga	mmele	tsala
		tsebe	mme	tsalela	mmapa
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nna	nnake	nnaya	nnisa
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /nn/ mme o se kwale modumo.			
					
		nn	nn	nn	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nnosa	nnaya	nna	nnake
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nnosa </div> <div style="text-align: center;">  nnaya </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thaba	thuma	thuba	thala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /th/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thiboga	thiba	thusa	thoto
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		thoto		thiba	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnaya	thiba	thala	nnake
		thaba	nnosa	thoto	nna
	KWALA	Thala setshwabtsho sa bana ba tshameka kgwele ya dinao.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	thuba	nnaya	thuma	nnosa
		nna	thulamela	nnake	thiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa bana ba tshameka diketo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nna	thaba	nnaya	thiba
		nnake	thubega	thusa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thaba	thuba	nna	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnake	thusa	nna	thamo
		thiba	nnisa	thata	nnaya
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thamo	nnake	nnosa	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	tsala	mmala	tsoma	mmogo
		mme	tsela	mmopa	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa sekolong.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	mmedi	tsoga	mmele	tsala
		tsebe	mme	tsalela	mmaapa
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nna	nnake	nnaya	nnisa
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /nn/ mme o se kwale modumo.			
					
		nn	nn	nn	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nnosa	nnaya	nna	nnake
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nnosa </div> <div style="text-align: center;">  nnaya </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thaba	thuma	thuba	thala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /th/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thiboga	thiba	thusa	thoto
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		thoto		thiba	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnaya	thiba	thala	nnake
		thaba	nnosa	thoto	nna
	KWALA	Thala setshwabtsho sa bana ba tshameka kgwele ya dinao.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	thuba	nnaya	thuma	nnosa
		nna	thulamela	nnake	thiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa bana ba tshameka diketo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nna	thaba	nnaya	thiba
		nnake	thubega	thusa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thaba	thuba	nna	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnake	thusa	nna	thamo
		thiba	nnisa	thata	nnaya
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thamo	nnake	nnosa	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	tsala	mmala	tsoma	mmogo
		mme	tsela	mmopa	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa sekolong.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	mmedi	tsoga	mmele	tsala
		tsebe	mme	tsalela	mmapa
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nna	nnake	nnaya	nnisa
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /nn/ mme o se kwale modumo.			
					
		nn	nn	nn	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nnosa	nnaya	nna	nnake
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nnosa </div> <div style="text-align: center;">  nnaya </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thaba	thuma	thuba	thala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /th/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thiboga	thiba	thusa	thoto
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		thoto		thiba	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnaya	thiba	thala	nnake
		thaba	nnosa	thoto	nna
	KWALA	Thala setshwabtsho sa bana ba tshameka kgwele ya dinao.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	thuba	nnaya	thuma	nnosa
		nna	thulamela	nnake	thiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa bana ba tshameka diketo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nna	thaba	nnaya	thiba
		nnake	thubega	thusa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thaba	thuba	nna	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnake	thusa	nna	thamo
		thiba	nnisa	thata	nnaya
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thamo	nnake	nnosa	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	tsala	mmala	tsoma	mmogo
		mme	tsela	mmopa	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa sekolong.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	mmedi	tsoga	mmele	tsala
		tsebe	mme	tsalela	mmaapa
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nna	nnake	nnaya	nnisa
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /nn/ mme o se kwale modumo.			
					
		nn	nn	nn	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nnosa	nnaya	nna	nnake
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nnosa </div> <div style="text-align: center;">  nnaya </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thaba	thuma	thuba	thala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /th/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thiboga	thiba	thusa	thoto
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		thoto		thiba	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnaya	thiba	thala	nnake
		thaba	nnosa	thoto	nna
	KWALA	Thala setshwabtsho sa bana ba tshameka kgwele ya dinao.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	thuba	nnaya	thuma	nnosa
		nna	thulamela	nnake	thiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa bana ba tshameka diketo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nna	thaba	nnaya	thiba
		nnake	thubega	thusa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thaba	thuba	nna	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnake	thusa	nna	thamo
		thiba	nnisa	thata	nnaya
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thamo	nnake	nnosa	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	tsala	mmala	tsoma	mmogo
		mme	tsela	mmopa	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa sekolong.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	mmedi	tsoga	mmele	tsala
		tsebe	mme	tsalela	mmapa
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nna	nnake	nnaya	nnisa
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /nn/ mme o se kwale modumo.			
					
		nn	nn	nn	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nnosa	nnaya	nna	nnake
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nnosa </div> <div style="text-align: center;">  nnaya </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thaba	thuma	thuba	thala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /th/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thiboga	thiba	thusa	thoto
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		thoto		thiba	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnaya	thiba	thala	nnake
		thaba	nnosa	thoto	nna
	KWALA	Thala setshwabtsho sa bana ba tshameka kgwele ya dinao.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	thuba	nnaya	thuma	nnosa
		nna	thulamela	nnake	thiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa bana ba tshameka diketo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nna	thaba	nnaya	thiba
		nnake	thubega	thusa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thaba	thuba	nna	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnake	thusa	nna	thamo
		thiba	nnisa	thata	nnaya
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thamo	nnake	nnosa	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	tsala	mmala	tsoma	mmogo
		mme	tsela	mmopa	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa sekolong.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	mmedi	tsoga	mmele	tsala
		tsebe	mme	tsalela	mmapa
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nna	nnake	nnaya	nnisa
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /nn/ mme o se kwale modumo.			
					
		nn	nn	nn	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nnosa	nnaya	nna	nnake
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nnosa </div> <div style="text-align: center;">  nnaya </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thaba	thuma	thuba	thala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /th/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thiboga	thiba	thusa	thoto
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		thoto		thiba	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnaya	thiba	thala	nnake
		thaba	nnosa	thoto	nna
	KWALA	Thala setshwabtsho sa bana ba tshameka kgwele ya dinao.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	thuba	nnaya	thuma	nnosa
		nna	thulamela	nnake	thiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa bana ba tshameka diketo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nna	thaba	nnaya	thiba
		nnake	thubega	thusa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thaba	thuba	nna	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnake	thusa	nna	thamo
		thiba	nnisa	thata	nnaya
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thamo	nnake	nnosa	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	tsala	mmala	tsoma	mmogo
		mme	tsela	mmopa	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa sekolong.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	mmedi	tsoga	mmele	tsala
		tsebe	mme	tsalela	mmapa
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nna	nnake	nnaya	nnisa
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /nn/ mme o se kwale modumo.			
					
		nn	nn	nn	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nnosa	nnaya	nna	nnake
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nnosa </div> <div style="text-align: center;">  nnaya </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thaba	thuma	thuba	thala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /th/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thiboga	thiba	thusa	thoto
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		thoto		thiba	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnaya	thiba	thala	nnake
		thaba	nnosa	thoto	nna
	KWALA	Thala setshwabtsho sa bana ba tshameka kgwele ya dinao.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	thuba	nnaya	thuma	nnosa
		nna	thulamela	nnake	thiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa bana ba tshameka diketo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nna	thaba	nnaya	thiba
		nnake	thubega	thusa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thaba	thuba	nna	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnake	thusa	nna	thamo
		thiba	nnisa	thata	nnaya
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thamo	nnake	nnosa	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	tsala	mmala	tsoma	mmogo
		mme	tsela	mmopa	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa sekolong.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	mmedi	tsoga	mmele	tsala
		tsebe	mme	tsalela	mmapa
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nna	nnake	nnaya	nnisa
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /nn/ mme o se kwale modumo.			
					
		nn	nn	nn	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nnosa	nnaya	nna	nnake
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nnosa </div> <div style="text-align: center;">  nnaya </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thaba	thuma	thuba	thala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /th/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thiboga	thiba	thusa	thoto
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		thoto		thiba	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnaya	thiba	thala	nnake
		thaba	nnosa	thoto	nna
	KWALA	Thala setshwabtsho sa bana ba tshameka kgwele ya dinao.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	thuba	nnaya	thuma	nnosa
		nna	thulamela	nnake	thiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa bana ba tshameka diketo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nna	thaba	nnaya	thiba
		nnake	thubega	thusa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thaba	thuba	nna	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnake	thusa	nna	thamo
		thiba	nnisa	thata	nnaya
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thamo	nnake	nnosa	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	tsala	mmala	tsoma	mmogo
		mme	tsela	mmopa	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa sekolong.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	mmedi	tsoga	mmele	tsala
		tsebe	mme	tsalela	mmaapa
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nna	nnake	nnaya	nnisa
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /nn/ mme o se kwale modumo.			
					
		nn	nn	nn	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nnosa	nnaya	nna	nnake
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nnosa </div> <div style="text-align: center;">  nnaya </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thaba	thuma	thuba	thala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /th/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thiboga	thiba	thusa	thoto
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		thoto		thiba	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnaya	thiba	thala	nnake
		thaba	nnosa	thoto	nna
	KWALA	Thala setshwabtsho sa bana ba tshameka kgwele ya dinao.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	thuba	nnaya	thuma	nnosa
		nna	thulamela	nnake	thiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa bana ba tshameka diketo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nna	thaba	nnaya	thiba
		nnake	thubega	thusa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thaba	thuba	nna	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnake	thusa	nna	thamo
		thiba	nnisa	thata	nnaya
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thamo	nnake	nnosa	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	tsala	mmala	tsoma	mmogo
		mme	tsela	mmopa	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa sekolong.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	mmedi	tsoga	mmele	tsala
		tsebe	mme	tsalela	mmapa
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nna	nnake	nnaya	nnisa
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /nn/ mme o se kwale modumo.			
					
		nn	nn	nn	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nnosa	nnaya	nna	nnake
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nnosa </div> <div style="text-align: center;">  nnaya </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thaba	thuma	thuba	thala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /th/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thiboga	thiba	thusa	thoto
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		thoto		thiba	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnaya	thiba	thala	nnake
		thaba	nnosa	thoto	nna
	KWALA	Thala setshwabtsho sa bana ba tshameka kgwele ya dinao.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	thuba	nnaya	thuma	nnosa
		nna	thulamela	nnake	thiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa bana ba tshameka diketo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nna	thaba	nnaya	thiba
		nnake	thubega	thusa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thaba	thuba	nna	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnake	thusa	nna	thamo
		thiba	nnisa	thata	nnaya
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thamo	nnake	nnosa	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	tsala	mmala	tsoma	mmogo
		mme	tsela	mmopa	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa sekolong.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	mmedi	tsoga	mmele	tsala
		tsebe	mme	tsalela	mmapa
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nna	nnake	nnaya	nnisa
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /nn/ mme o se kwale modumo.			
					
		nn	nn	nn	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nnosa	nnaya	nna	nnake
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nnosa </div> <div style="text-align: center;">  nnaya </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thaba	thuma	thuba	thala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /th/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thiboga	thiba	thusa	thoto
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		thoto		thiba	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnaya	thiba	thala	nnake
		thaba	nnosa	thoto	nna
	KWALA	Thala setshwabtsho sa bana ba tshameka kgwele ya dinao.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	thuba	nnaya	thuma	nnosa
		nna	thulamela	nnake	thiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa bana ba tshameka diketo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nna	thaba	nnaya	thiba
		nnake	thubega	thusa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thaba	thuba	nna	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnake	thusa	nna	thamo
		thiba	nnisa	thata	nnaya
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thamo	nnake	nnosa	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	tsala	mmala	tsoma	mmogo
		mme	tsela	mmopa	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa sekolong.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	mmedi	tsoga	mmele	tsala
		tsebe	mme	tsalela	mmapa
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nna	nnake	nnaya	nnisa
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /nn/ mme o se kwale modumo.			
					
		nn	nn	nn	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nnosa	nnaya	nna	nnake
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nnosa </div> <div style="text-align: center;">  nnaya </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thaba	thuma	thuba	thala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /th/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thiboga	thiba	thusa	thoto
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		thoto		thiba	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnaya	thiba	thala	nnake
		thaba	nnosa	thoto	nna
	KWALA	Thala setshwabtsho sa bana ba tshameka kgwele ya dinao.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	thuba	nnaya	thuma	nnosa
		nna	thulamela	nnake	thiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa bana ba tshameka diketo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nna	thaba	nnaya	thiba
		nnake	thubega	thusa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thaba	thuba	nna	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnake	thusa	nna	thamo
		thiba	nnisa	thata	nnaya
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thamo	nnake	nnosa	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	tsala	mmala	tsoma	mmogo
		mme	tsela	mmopa	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa sekolong.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	mmedi	tsoga	mmele	tsala
		tsebe	mme	tsalela	mmapa
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nna	nnake	nnaya	nnisa
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /nn/ mme o se kwale modumo.			
					
		nn	nn	nn	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nnosa	nnaya	nna	nnake
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nnosa </div> <div style="text-align: center;">  nnaya </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thaba	thuma	thuba	thala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /th/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thiboga	thiba	thusa	thoto
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		thoto		thiba	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnaya	thiba	thala	nnake
		thaba	nnosa	thoto	nna
	KWALA	Thala setshwabtsho sa bana ba tshameka kgwele ya dinao.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	thuba	nnaya	thuma	nnosa
		nna	thulamela	nnake	thiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa bana ba tshameka diketo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nna	thaba	nnaya	thiba
		nnake	thubega	thusa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thaba	thuba	nna	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnake	thusa	nna	thamo
		thiba	nnisa	thata	nnaya
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thamo	nnake	nnosa	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	tsala	mmala	tsoma	mmogo
		mme	tsela	mmopa	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa sekolong.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	mmedi	tsoga	mmele	tsala
		tsebe	mme	tsalela	mmapa
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nna	nnake	nnaya	nnisa
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /nn/ mme o se kwale modumo.			
					
		nn	nn	nn	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nnosa	nnaya	nna	nnake
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nnosa </div> <div style="text-align: center;">  nnaya </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thaba	thuma	thuba	thala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /th/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thiboga	thiba	thusa	thoto
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		thoto		thiba	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnaya	thiba	thala	nnake
		thaba	nnosa	thoto	nna
	KWALA	Thala setshwabtsho sa bana ba tshameka kgwele ya dinao.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	thuba	nnaya	thuma	nnosa
		nna	thulamela	nnake	thiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa bana ba tshameka diketo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nna	thaba	nnaya	thiba
		nnake	thubega	thusa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thaba	thuba	nna	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnake	thusa	nna	thamo
		thiba	nnisa	thata	nnaya
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thamo	nnake	nnosa	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	tsala	mmala	tsoma	mmogo
		mme	tsela	mmopa	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa sekolong.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	mmedi	tsoga	mmele	tsala
		tsebe	mme	tsalela	mmapa
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nna	nnake	nnaya	nnisa
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /nn/ mme o se kwale modumo.			
					
		nn	nn	nn	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nnosa	nnaya	nna	nnake
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nnosa </div> <div style="text-align: center;">  nnaya </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thaba	thuma	thuba	thala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /th/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thiboga	thiba	thusa	thoto
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		thoto		thiba	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnaya	thiba	thala	nnake
		thaba	nnosa	thoto	nna
	KWALA	Thala setshwabtsho sa bana ba tshameka kgwele ya dinao.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	thuba	nnaya	thuma	nnosa
		nna	thulamela	nnake	thiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa bana ba tshameka diketo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nna	thaba	nnaya	thiba
		nnake	thubega	thusa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thaba	thuba	nna	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnake	thusa	nna	thamo
		thiba	nnisa	thata	nnaya
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thamo	nnake	nnosa	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	tsala	mmala	tsoma	mmogo
		mme	tsela	mmopa	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa sekolong.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	mmedi	tsoga	mmele	tsala
		tsebe	mme	tsalela	mmapa
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nna	nnake	nnaya	nnisa
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /nn/ mme o se kwale modumo.			
					
		nn	nn	nn	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nnosa	nnaya	nna	nnake
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nnosa </div> <div style="text-align: center;">  nnaya </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thaba	thuma	thuba	thala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /th/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thiboga	thiba	thusa	thoto
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		thoto		thiba	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnaya	thiba	thala	nnake
		thaba	nnosa	thoto	nna
	KWALA	Thala setshwabtsho sa bana ba tshameka kgwele ya dinao.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	thuba	nnaya	thuma	nnosa
		nna	thulamela	nnake	thiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa bana ba tshameka diketo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nna	thaba	nnaya	thiba
		nnake	thubega	thusa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thaba	thuba	nna	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnake	thusa	nna	thamo
		thiba	nnisa	thata	nnaya
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thamo	nnake	nnosa	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	tsala	mmala	tsoma	mmogo
		mme	tsela	mmopa	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa sekolong.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	mmedi	tsoga	mmele	tsala
		tsebe	mme	tsalela	mmaapa
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nna	nnake	nnaya	nnisa
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /nn/ mme o se kwale modumo.			
					
		nn	nn	nn	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nnosa	nnaya	nna	nnake
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nnosa </div> <div style="text-align: center;">  nnaya </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thaba	thuma	thuba	thala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /th/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thiboga	thiba	thusa	thoto
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		thoto		thiba	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnaya	thiba	thala	nnake
		thaba	nnosa	thoto	nna
	KWALA	Thala setshwabtsho sa bana ba tshameka kgwele ya dinao.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	thuba	nnaya	thuma	nnosa
		nna	thulamela	nnake	thiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa bana ba tshameka diketo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nna	thaba	nnaya	thiba
		nnake	thubega	thusa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thaba	thuba	nna	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnake	thusa	nna	thamo
		thiba	nnisa	thata	nnaya
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thamo	nnake	nnosa	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	tsala	mmala	tsoma	mmogo
		mme	tsela	mmopa	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa sekolong.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	mmedi	tsoga	mmele	tsala
		tsebe	mme	tsalela	mmapa
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nna	nnake	nnaya	nnisa
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /nn/ mme o se kwale modumo.			
					
		nn	nn	nn	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nnosa	nnaya	nna	nnake
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nnosa </div> <div style="text-align: center;">  nnaya </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thaba	thuma	thuba	thala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /th/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thiboga	thiba	thusa	thoto
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		thoto		thiba	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnaya	thiba	thala	nnake
		thaba	nnosa	thoto	nna
	KWALA	Thala setshwabtsho sa bana ba tshameka kgwele ya dinao.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	thuba	nnaya	thuma	nnosa
		nna	thulamela	nnake	thiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa bana ba tshameka diketo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nna	thaba	nnaya	thiba
		nnake	thubega	thusa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thaba	thuba	nna	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnake	thusa	nna	thamo
		thiba	nnisa	thata	nnaya
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thamo	nnake	nnosa	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	tsala	mmala	tsoma	mmogo
		mme	tsela	mmopa	tsiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa sekolong.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	mmedi	tsoga	mmele	tsala
		tsebe	mme	tsalela	mmapa
	KWALA	Thala setshwantsho sa motshameko o le o tshamekang kwa gae.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nna	nnake	nnaya	nnisa
	KWALA	Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /nn/ mme o se kwale modumo.			
					
		nn	nn	nn	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nn	nn	nn	nn
		nnosa	nnaya	nna	nnake
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  nnosa </div> <div style="text-align: center;">  nnaya </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thaba	thuma	thuba	thala
	KWALA	<p>Thala setshwantsho sa sengwe se se simololang ka modumo wa /th/ o se tshase mebala o bo o se kwala modumo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> <div style="text-align: center;">  th </div> </div>			




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	th	th	th	th
		thiboga	thiba	thusa	thoto
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
					
		thoto		thiba	







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnaya	thiba	thala	nnake
		thaba	nnosa	thoto	nna
	KWALA	Thala setshwabtsho sa bana ba tshameka kgwele ya dinao.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	thuba	nnaya	thuma	nnosa
		nna	thulamela	nnake	thiboga
	KWALA	Thala setshwantsho sa bana ba tshameka diketo.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nna	thaba	nnaya	thiba
		nnake	thubega	thusa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thaba	thuba	nna	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ke	rata	go	tshameka
		kgati			
	BITSA	nnake	thusa	nna	thamo
		thiba	nnisa	thata	nnaya
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thamo	nnake	nnosa	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thaba	nnaya	thusa	nnake
		nna	thuba	nnosa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka ditena.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thiboga	nna	thuma	nnosa
		nnake	thata	nnaya	thiba
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka tlhaga.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	fofa	gama	gana	gelela
		goga	fiela	fedisa	gapa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 fofa	 goa	



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	gapa	fetola	gagola	fata
		gagamala	falola	goga	golola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 gagola	 fata		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	hema	jalela	huma	jaaka
		jala	hupa	jela	huhumela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 jala	 huhumela	 ja	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	koba	pina	kolobe	kala
		palo	kobo	puo	polelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kobo </div> <div style="text-align: center;">  pala </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	selelo	timola	tiro	seba
		tuka	sela	silala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa dikolojane di le tharo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	simolola	thubega	sutha	thiba
		thuma	sireletsa	thaba	somola
	KWALA	Thala setshwantsho sa phiri e e bosula.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	supa	temogo	sisimoga	thobane
		thatafatsa	sira	tiragatso	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	thobane	sesiro	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	šaka	khubama	ša	khai
		khudu	šiti	makhubu	khakhi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		koloi	kamela	šaka	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thaba	nnaya	thusa	nnake
		nna	thuba	nnosa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka ditena.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thiboga	nna	thuma	nnosa
		nnake	thata	nnaya	thiba
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka tlhaga.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	fofa	gama	gana	gelela
		goga	fiela	fedisa	gapa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 fofa	 goa	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	gapa	fetola	gagola	fata
		gagamala	falola	goga	golola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 gagola	 fata		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	hema	jalela	huma	jaaka
		jala	hupa	jela	huhumela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 jala	 huhumela	 ja	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	koba	pina	kolobe	kala
		palo	kobo	puo	polelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kobo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	selelo	timola	tiro	seba
		tuka	sela	silala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa dikolojane di le tharo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	simolola	thubega	sutha	thiba
		thuma	sireletsa	thaba	somola
	KWALA	Thala setshwantsho sa phiri e e bosula.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	supa	temogo	sisimoga	thobane
		thatafatsa	sira	tiragatso	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	thobane	sesiro	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	šaka	khubama	ša	khai
		khudu	šiti	makhubu	khakhi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		koloi	kamela	šaka	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thaba	nnaya	thusa	nnake
		nna	thuba	nnosa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka ditena.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thiboga	nna	thuma	nnosa
		nnake	thata	nnaya	thiba
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka tlhaga.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	fofa	gama	gana	gelela
		goga	fiela	fedisa	gapa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 fofa	 goa	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	gapa	fetola	gagola	fata
		gagamala	falola	goga	golola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 gagola	 fata		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	hema	jalela	huma	jaaka
		jala	hupa	jela	huhumela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 jala	 huhumela	 ja	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	koba	pina	kolobe	kala
		palo	kobo	puo	polelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kobo </div> <div style="text-align: center;">  pala </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	selelo	timola	tiro	seba
		tuka	sela	silala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa dikolojane di le tharo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	simolola	thubega	sutha	thiba
		thuma	sireletsa	thaba	somola
	KWALA	Thala setshwantsho sa phiri e e bosula.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	supa	temogo	sisimoga	thobane
		thatafatsa	sira	tiragatso	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	thobane	sesiro	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	šaka	khubama	ša	khai
		khudu	šiti	makhubu	khakhi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		koloi	kamela	šaka	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thaba	nnaya	thusa	nnake
		nna	thuba	nnosa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka ditena.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thiboga	nna	thuma	nnosa
		nnake	thata	nnaya	thiba
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka tlhaga.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	fofa	gama	gana	gelela
		goga	fiela	fedisa	gapa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 fofa	 goa	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	gapa	fetola	gagola	fata
		gagamala	falola	goga	golola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 gagola	 fata		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	hema	jalela	huma	jaaka
		jala	hupa	jela	huhumela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 jala	 huhumela	 ja	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	koba	pina	kolobe	kala
		palo	kobo	puo	polelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kobo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	selelo	timola	tiro	seba
		tuka	sela	silala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa dikolojane di le tharo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	simolola	thubega	sutha	thiba
		thuma	sireletsa	thaba	somola
	KWALA	Thala setshwantsho sa phiri e e bosula.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	supa	temogo	sisimoga	thobane
		thatafatsa	sira	tiragatso	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	thobane	sesiro	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	šaka	khubama	ša	khai
		khudu	šiti	makhubu	khakhi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		koloi	kamela	šaka	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thaba	nnaya	thusa	nnake
		nna	thuba	nnosa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka ditena.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thiboga	nna	thuma	nnosa
		nnake	thata	nnaya	thiba
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka tlhaga.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	fofa	gama	gana	gelela
		goga	fiela	fedisa	gapa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 fofa	 goa	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	gapa	fetola	gagola	fata
		gagamala	falola	goga	golola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 gagola	 fata		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	hema	jalela	huma	jaaka
		jala	hupa	jela	huhumela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 jala	 huhumela	 ja	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	koba	pina	kolobe	kala
		palo	kobo	puo	polelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kobo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> </div>			


LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	selelo	timola	tiro	seba
		tuka	sela	silala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa dikolojane di le tharo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	simolola	thubega	sutha	thiba
		thuma	sireletsa	thaba	somola
	KWALA	Thala setshwantsho sa phiri e e bosula.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	supa	temogo	sisimoga	thobane
		thatafatsa	sira	tiragatso	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	thobane	sesiro	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	šaka	khubama	ša	khai
		khudu	šiti	makhubu	khakhi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		koloi	kamela	šaka	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thaba	nnaya	thusa	nnake
		nna	thuba	nnosa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka ditena.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thiboga	nna	thuma	nnosa
		nnake	thata	nnaya	thiba
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka tlhaga.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	fofa	gama	gana	gelela
		goga	fiela	fedisa	gapa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 fofa	 goa	

LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	gapa	fetola	gagola	fata
		gagamala	falola	goga	golola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 gagola	 fata		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	hema	jalela	huma	jaaka
		jala	hupa	jela	huhumela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 jala	 huhumela	 ja	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	koba	pina	kolobe	kala
		palo	kobo	puo	polelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kobo </div> <div style="text-align: center;">  pala </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	selelo	timola	tiro	seba
		tuka	sela	silala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa dikolojane di le tharo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	simolola	thubega	sutha	thiba
		thuma	sireletsa	thaba	somola
	KWALA	Thala setshwantsho sa phiri e e bosula.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	supa	temogo	sisimoga	thobane
		thatafatsa	sira	tiragatso	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	thobane	sesiro	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	šaka	khubama	ša	khai
		khudu	šiti	makhubu	khakhi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		koloi	kamela	šaka	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thaba	nnaya	thusa	nnake
		nna	thuba	nnosa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka ditena.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thiboga	nna	thuma	nnosa
		nnake	thata	nnaya	thiba
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka tlhaga.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	fofa	gama	gana	gelela
		goga	fiela	fedisa	gapa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 fofa	 goa	



LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	gapa	fetola	gagola	fata
		gagamala	falola	goga	golola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 gagola	 fata		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	hema	jalela	huma	jaaka
		jala	hupa	jela	huhumela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 jala	 huhumela	 ja	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	koba	pina	kolobe	kala
		palo	kobo	puo	polelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kobo </div> <div style="text-align: center;">  pala </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	selelo	timola	tiro	seba
		tuka	sela	silala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa dikolojane di le tharo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	simolola	thubega	sutha	thiba
		thuma	sireletsa	thaba	somola
	KWALA	Thala setshwantsho sa phiri e e bosula.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	supa	temogo	sisimoga	thobane
		thatafatsa	sira	tiragatso	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	thobane	sesiro	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	šaka	khubama	ša	khai
		khudu	šiti	makhubu	khakhi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		koloi	kamela	šaka	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thaba	nnaya	thusa	nnake
		nna	thuba	nnosa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka ditena.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thiboga	nna	thuma	nnosa
		nnake	thata	nnaya	thiba
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka tlhaga.			





LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	fofa	gama	gana	gelela
		goga	fiela	fedisa	gapa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 fofa	 goa	





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	gapa	fetola	gagola	fata
		gagamala	falola	goga	golola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 gagola	 fata		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	hema	jalela	huma	jaaka
		jala	hupa	jela	huhumela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 jala	 huhumela	 ja	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	koba	pina	kolobe	kala
		palo	kobo	puo	polelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kobo </div> <div style="text-align: center;">  pala </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	selelo	timola	tiro	seba
		tuka	sela	silala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa dikolojane di le tharo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	simolola	thubega	sutha	thiba
		thuma	sireletsa	thaba	somola
	KWALA	Thala setshwantsho sa phiri e e bosula.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	supa	temogo	sisimoga	thobane
		thatafatsa	sira	tiragatso	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	thobane	sesiro	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	šaka	khubama	ša	khai
		khudu	šiti	makhubu	khakhi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		koloi	kamela	šaka	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thaba	nnaya	thusa	nnake
		nna	thuba	nnosa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka ditena.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thiboga	nna	thuma	nnosa
		nnake	thata	nnaya	thiba
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka tlhaga.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	fofa	gama	gana	gelela
		goga	fiela	fedisa	gapa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 fofa	 goa	





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	gapa	fetola	gagola	fata
		gagamala	falola	goga	golola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 gagola	 fata		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	hema	jalela	huma	jaaka
		jala	hupa	jela	huhumela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 jala	 huhumela	 ja	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	koba	pina	kolobe	kala
		palo	kobo	puo	polelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kobo </div> <div style="text-align: center;">  pala </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	selelo	timola	tiro	seba
		tuka	sela	silala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa dikolojane di le tharo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	simolola	thubega	sutha	thiba
		thuma	sireletsa	thaba	somola
	KWALA	Thala setshwantsho sa phiri e e bosula.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	supa	temogo	sisimoga	thobane
		thatafatsa	sira	tiragatso	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	thobane	sesiro	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	šaka	khubama	ša	khai
		khudu	šiti	makhubu	khakhi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		koloi	kamela	šaka	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thaba	nnaya	thusa	nnake
		nna	thuba	nnosa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka ditena.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thiboga	nna	thuma	nnosa
		nnake	thata	nnaya	thiba
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka tlhaga.			





LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	fofa	gama	gana	gelela
		goga	fiela	fedisa	gapa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 fofa	 goa	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	gapa	fetola	gagola	fata
		gagamala	falola	goga	golola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 gagola	 fata		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	hema	jalela	huma	jaaka
		jala	hupa	jela	huhumela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 jala	 huhumela	 ja	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	koba	pina	kolobe	kala
		palo	kobo	puo	polelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kobo </div> <div style="text-align: center;">  pala </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	selelo	timola	tiro	seba
		tuka	sela	silala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa dikolojane di le tharo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	simolola	thubega	sutha	thiba
		thuma	sireletsa	thaba	somola
	KWALA	Thala setshwantsho sa phiri e e bosula.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	supa	temogo	sisimoga	thobane
		thatafatsa	sira	tiragatso	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	thobane	sesiro	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	šaka	khubama	ša	khai
		khudu	šiti	makhubu	khakhi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		koloi	kamela	šaka	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thaba	nnaya	thusa	nnake
		nna	thuba	nnosa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka ditena.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thiboga	nna	thuma	nnosa
		nnake	thata	nnaya	thiba
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka tlhaga.			



LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	fofa	gama	gana	gelela
		goga	fiela	fedisa	gapa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 fofa	 goa	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	gapa	fetola	gagola	fata
		gagamala	falola	goga	golola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 gagola	 fata		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	hema	jalela	huma	jaaka
		jala	hupa	jela	huhumela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 jala	 huhumela	 ja	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	koba	pina	kolobe	kala
		palo	kobo	puo	polelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kobo </div> <div style="text-align: center;">  pala </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	selelo	timola	tiro	seba
		tuka	sela	silala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa dikolojane di le tharo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	simolola	thubega	sutha	thiba
		thuma	sireletsa	thaba	somola
	KWALA	Thala setshwantsho sa phiri e e bosula.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	supa	temogo	sisimoga	thobane
		thatafatsa	sira	tiragatso	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	thobane	sesiro	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	šaka	khubama	ša	khai
		khudu	šiti	makhubu	khakhi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		koloi	kamela	šaka	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thaba	nnaya	thusa	nnake
		nna	thuba	nnosa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka ditena.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thiboga	nna	thuma	nnosa
		nnake	thata	nnaya	thiba
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka tlhaga.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	fofa	gama	gana	gelela
		goga	fiela	fedisa	gapa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 fofa	 goa	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	gapa	fetola	gagola	fata
		gagamala	falola	goga	golola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 gagola	 fata		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	hema	jalela	huma	jaaka
		jala	hupa	jela	huhumela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 jala	 huhumela	 ja	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	koba	pina	kolobe	kala
		palo	kobo	puo	polelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kobo </div> <div style="text-align: center;">  pala </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	selelo	timola	tiro	seba
		tuka	sela	silala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa dikolojane di le tharo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	simolola	thubega	sutha	thiba
		thuma	sireletsa	thaba	somola
	KWALA	Thala setshwantsho sa phiri e e bosula.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	supa	temogo	sisimoga	thobane
		thatafatsa	sira	tiragatso	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	thobane	sesiro	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	šaka	khubama	ša	khai
		khudu	šiti	makhubu	khakhi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		koloi	kamela	šaka	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thaba	nnaya	thusa	nnake
		nna	thuba	nnosa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka ditena.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thiboga	nna	thuma	nnosa
		nnake	thata	nnaya	thiba
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka tlhaga.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	fofa	gama	gana	gelela
		goga	fiela	fedisa	gapa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 fofa	 goa	





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	gapa	fetola	gagola	fata
		gagamala	falola	goga	golola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 gagola	 fata		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	hema	jalela	huma	jaaka
		jala	hupa	jela	huhumela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 jala	 huhumela	 ja	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	koba	pina	kolobe	kala
		palo	kobo	puo	polelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kobo </div> <div style="text-align: center;">  pala </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	selelo	timola	tiro	seba
		tuka	sela	silala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa dikolojane di le tharo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	simolola	thubega	sutha	thiba
		thuma	sireletsa	thaba	somola
	KWALA	Thala setshwantsho sa phiri e e bosula.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	supa	temogo	sisimoga	thobane
		thatafatsa	sira	tiragatso	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	thobane	sesiro	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	šaka	khubama	ša	khai
		khudu	šiti	makhubu	khakhi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		koloi	kamela	šaka	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thaba	nnaya	thusa	nnake
		nna	thuba	nnosa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka ditena.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thiboga	nna	thuma	nnosa
		nnake	thata	nnaya	thiba
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka tlhaga.			





LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	fofa	gama	gana	gelela
		goga	fiela	fedisa	gapa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 fofa	 goa	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	gapa	fetola	gagola	fata
		gagamala	falola	goga	golola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 gagola	 fata		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	hema	jalela	huma	jaaka
		jala	hupa	jela	huhumela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 jala	 huhumela	 ja	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	koba	pina	kolobe	kala
		palo	kobo	puo	polelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kobo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	selelo	timola	tiro	seba
		tuka	sela	silala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa dikolojane di le tharo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	simolola	thubega	sutha	thiba
		thuma	sireletsa	thaba	somola
	KWALA	Thala setshwantsho sa phiri e e bosula.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	supa	temogo	sisimoga	thobane
		thatafatsa	sira	tiragatso	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	thobane	sesiro	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	šaka	khubama	ša	khai
		khudu	šiti	makhubu	khakhi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		koloi	kamela	šaka	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thaba	nnaya	thusa	nnake
		nna	thuba	nnosa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka ditena.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thiboga	nna	thuma	nnosa
		nnake	thata	nnaya	thiba
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka tlhaga.			



LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	fofa	gama	gana	gelela
		goga	fiela	fedisa	gapa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 fofa	 goa	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	gapa	fetola	gagola	fata
		gagamala	falola	goga	golola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 gagola	 fata		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	hema	jalela	huma	jaaka
		jala	hupa	jela	huhumela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 jala	 huhumela	 ja	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	koba	pina	kolobe	kala
		palo	kobo	puo	polelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kobo </div> <div style="text-align: center;">  pala </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	selelo	timola	tiro	seba
		tuka	sela	silala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa dikolojane di le tharo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	simolola	thubega	sutha	thiba
		thuma	sireletsa	thaba	somola
	KWALA	Thala setshwantsho sa phiri e e bosula.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	supa	temogo	sisimoga	thobane
		thatafatsa	sira	tiragatso	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	thobane	sesiro	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	šaka	khubama	ša	khai
		khudu	šiti	makhubu	khakhi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		koloi	kamela	šaka	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thaba	nnaya	thusa	nnake
		nna	thuba	nnosa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka ditena.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thiboga	nna	thuma	nnosa
		nnake	thata	nnaya	thiba
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka tlhaga.			





LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	fofa	gama	gana	gelela
		goga	fiela	fedisa	gapa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 fofa	 goa	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	gapa	fetola	gagola	fata
		gagamala	falola	goga	golola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 gagola	 fata		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	hema	jalela	huma	jaaka
		jala	hupa	jela	huhumela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 jala	 huhumela	 ja	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	koba	pina	kolobe	kala
		palo	kobo	puo	polelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kobo </div> <div style="text-align: center;">  pala </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	selelo	timola	tiro	seba
		tuka	sela	silala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa dikolojane di le tharo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	simolola	thubega	sutha	thiba
		thuma	sireletsa	thaba	somola
	KWALA	Thala setshwantsho sa phiri e e bosula.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	supa	temogo	sisimoga	thobane
		thatafatsa	sira	tiragatso	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	thobane	sesiro	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	šaka	khubama	ša	khai
		khudu	šiti	makhubu	khakhi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		koloi	kamela	šaka	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thaba	nnaya	thusa	nnake
		nna	thuba	nnosa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka ditena.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thiboga	nna	thuma	nnosa
		nnake	thata	nnaya	thiba
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka tlhaga.			



LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	fofa	gama	gana	gelela
		goga	fiela	fedisa	gapa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 fofa	 goa	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	gapa	fetola	gagola	fata
		gagamala	falola	goga	golola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 gagola	 fata		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	hema	jalela	huma	jaaka
		jala	hupa	jela	huhumela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 jala	 huhumela	 ja	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	koba	pina	kolobe	kala
		palo	kobo	puo	polelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kobo </div> <div style="text-align: center;">  pala </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	selelo	timola	tiro	seba
		tuka	sela	silala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa dikolojane di le tharo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	simolola	thubega	sutha	thiba
		thuma	sireletsa	thaba	somola
	KWALA	Thala setshwantsho sa phiri e e bosula.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	supa	temogo	sisimoga	thobane
		thatafatsa	sira	tiragatso	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	thobane	sesiro	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	šaka	khubama	ša	khai
		khudu	šiti	makhubu	khakhi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		koloi	kamela	šaka	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thaba	nnaya	thusa	nnake
		nna	thuba	nnosa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka ditena.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thiboga	nna	thuma	nnosa
		nnake	thata	nnaya	thiba
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka tlhaga.			





LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	fofa	gama	gana	gelela
		goga	fiela	fedisa	gapa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 fofa	 goa	





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	gapa	fetola	gagola	fata
		gagamala	falola	goga	golola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 gagola	 fata		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	hema	jalela	huma	jaaka
		jala	hupa	jela	huhumela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 jala	 huhumela	 ja	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	koba	pina	kolobe	kala
		palo	kobo	puo	polelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kobo </div> <div style="text-align: center;">  pala </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	selelo	timola	tiro	seba
		tuka	sela	silala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa dikolojane di le tharo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	simolola	thubega	sutha	thiba
		thuma	sireletsa	thaba	somola
	KWALA	Thala setshwantsho sa phiri e e bosula.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	supa	temogo	sisimoga	thobane
		thatafatsa	sira	tiragatso	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	thobane	sesiro	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	šaka	khubama	ša	khai
		khudu	šiti	makhubu	khakhi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		koloi	kamela	šaka	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thaba	nnaya	thusa	nnake
		nna	thuba	nnosa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka ditena.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thiboga	nna	thuma	nnosa
		nnake	thata	nnaya	thiba
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka tlhaga.			



LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	fofa	gama	gana	gelela
		goga	fiela	fedisa	gapa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 fofa	 goa	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	gapa	fetola	gagola	fata
		gagamala	falola	goga	golola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 gagola	 fata		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	hema	jalela	huma	jaaka
		jala	hupa	jela	huhumela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 jala	 huhumela	 ja	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	koba	pina	kolobe	kala
		palo	kobo	puo	polelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  kobo </div> <div style="text-align: center;">  pala </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	selelo	timola	tiro	seba
		tuka	sela	silala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa dikolojane di le tharo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	simolola	thubega	sutha	thiba
		thuma	sireletsa	thaba	somola
	KWALA	Thala setshwantsho sa phiri e e bosula.			




LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	supa	temogo	sisimoga	thobane
		thatafatsa	sira	tiragatso	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	thobane	sesiro	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	šaka	khubama	ša	khai
		khudu	šiti	makhubu	khakhi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		koloi	kamela	šaka	







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thaba	nnaya	thusa	nnake
		nna	thuba	nnosa	thibela
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka ditena.			






MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	thiboga	nna	thuma	nnosa
		nnake	thata	nnaya	thiba
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka tlhaga.			





LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	fofa	gama	gana	gelela
		goga	fiela	fedisa	gapa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 fiela	 fofa	 goa	






LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	gapa	fetola	gagola	fata
		gagamala	falola	goga	golola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		 gagola	 fata		




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	hema	jalela	huma	jaaka
		jala	hupa	jela	huhumela
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 jala	 huhumela	 ja	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	koba	pina	kolobe	kala
		palo	kobo	puo	polelo
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>kobo</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>pala</p> </div> </div>			







LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	selelo	timola	tiro	seba
		tuka	sela	silala	tila
	KWALA	Thala setshwantsho sa dikolojane di le tharo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	simolola	thubega	sutha	thiba
		thuma	sireletsa	thaba	somola
	KWALA	Thala setshwantsho sa phiri e e bosula.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	supa	temogo	sisimoga	thobane
		thatafatsa	sira	tiragatso	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	thobane	sesiro	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	ntlo	ya	ditena	e
		botoka			
	BITSA	šaka	khubama	ša	khai
		khudu	šiti	makhubu	khakhi
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		koloi	kamela	šaka	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thubaka	khumula	tsena	nna
		nnela	tsamaya	tsosa	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka dikota.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	wena	simolola	šaka	thito
		selasela	khuduga	sesepea	yole
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka mmu.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	sia	suba	thubela	direla
		thuba	sireletsa	simolola	bua
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>thipa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>suba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>sia</p> </div> </div>			





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thobane	tiro	mmapa	pati
		terena	mmala	palo	papamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
				$1+1=2$	
		thobane		palo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	fuparela	gama	huhumela	gata
			fologa	hema	gagola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		gama	huhumela	gagola	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	koba	kolobe	kopela	kopa
		dipalo	pina	pounama	pilo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		$1+1=2$			
		dipalo		pounama	






LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	jalela	dijana	koloi	kima
		jalo	dijalo	kukama	kobo
	KWALA	Thala setshwantsho sa Bo-urangutang ba le bararo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	dijo	siamama	supetsa	dia
		selelo	sela	supa	suta
	KWALA	Thala setshwana sa sekgorapata.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	talama	bina	nnake	šiti
		kopela	bofa	letsatsi	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		talama	bofa	letsatsi	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	ya	tsoma	tsoma	fetela
		yole	khiba	tsiboga	feleletsa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		khiba	tsiboga	tsoma	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO








MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thubaka	khumula	tsena	nna
		nnela	tsamaya	tsosa	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka dikota.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	wena	simolola	šaka	thito
		selasela	khuduga	sesepea	yole
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka mmu.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	sia	suba	thubela	direla
		thuba	sireletsa	simolola	bua
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 thipa	 suba		 sia





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thobane	tiro	mmapa	pati
		terena	mmala	palo	papamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
				$1+1=2$	
		thobane		palo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	fuparela	gama	huhumela	gata
			fologa	hema	gagola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		gama	huhumela	gagola	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	koba	kolobe	kopela	kopa
		dipalo	pina	pounama	pilo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		$1+1=2$			
		dipalo		pounama	






LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	jalela	dijana	koloi	kima
		jalo	dijalo	kukama	kobo
	KWALA	Thala setshwantsho sa Bo-urangutang ba le bararo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	dijo	siamama	supetsa	dia
		selelo	sela	supa	suta
	KWALA	Thala setshwana sa sekgorapata.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	talama	bina	nnake	šiti
		kopela	bofa	letsatsi	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		talama	bofa	letsatsi	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	ya	tsoma	tsoma	fetela
		yole	khiba	tsiboga	feleletsa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		khiba	tsiboga	tsoma	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO








MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thubaka	khumula	tsena	nna
		nnela	tsamaya	tsosa	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka dikota.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	wena	simolola	šaka	thito
		selasela	khuduga	sesepea	yole
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka mmu.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	sia	suba	thubela	direla
		thuba	sireletsa	simolola	bua
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	suba	sia	





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thobane	tiro	mmapa	pati
		terena	mmala	palo	papamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
				$1+1=2$	
		thobane		palo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	fuparela	gama	huhumela	gata
			fologa	hema	gagola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		gama	huhumela	gagola	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	koba	kolobe	kopela	kopa
		dipalo	pina	pounama	pilo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		$1+1=2$			
		dipalo		pounama	






LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	jalela	dijana	koloi	kima
		jalo	dijalo	kukama	kobo
	KWALA	Thala setshwantsho sa Bo-urangutang ba le bararo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	dijo	siamama	supetsa	dia
		selelo	sela	supa	suta
	KWALA	Thala setshwana sa sekgorapata.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	talama	bina	nnake	šiti
		kopela	bofa	letsatsi	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		talama	bofa	letsatsi	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	ya	tsoma	tsoma	fetela
		yole	khiba	tsiboga	feleletsa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		khiba	tsiboga	tsoma	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO








MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thubaka	khumula	tsena	nna
		nnela	tsamaya	tsosa	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka dikota.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	wena	simolola	šaka	thito
		selasela	khuduga	sesepea	yole
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka mmu.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	sia	suba	thubela	direla
		thuba	sireletsa	simolola	bua
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	suba	sia	





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thobane	tiro	mmapa	pati
		terena	mmala	palo	papamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
				$1+1=2$	
		thobane		palo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	fuparela	gama	huhumela	gata
			fologa	hema	gagola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		gama	huhumela	gagola	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	koba	kolobe	kopela	kopa
		dipalo	pina	pounama	pilo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		$1+1=2$			
		dipalo		pounama	






LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	jalela	dijana	koloi	kima
		jalo	dijalo	kukama	kobo
	KWALA	Thala setshwantsho sa Bo-urangutang ba le bararo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	dijo	siamama	supetsa	dia
		selelo	sela	supa	suta
	KWALA	Thala setshwana sa sekgorapata.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	talama	bina	nnake	šiti
		kopela	bofa	letsatsi	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		talama	bofa	letsatsi	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	ya	tsoma	tsoma	fetela
		yole	khiba	tsiboga	feleletsa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		khiba	tsiboga	tsoma	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO








MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thubaka	khumula	tsena	nna
		nnela	tsamaya	tsosa	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka dikota.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	wena	simolola	šaka	thito
		selasela	khuduga	sesepea	yole
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka mmu.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	sia	suba	thubela	direla
		thuba	sireletsa	simolola	bua
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 thipa	 suba		 sia





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thobane	tiro	mmapa	pati
		terena	mmala	palo	papamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
				$1+1=2$	
		thobane		palo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	fuparela	gama	huhumela	gata
			fologa	hema	gagola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		gama	huhumela	gagola	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	koba	kolobe	kopela	kopa
		dipalo	pina	pounama	pilo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		$1+1=2$			
		dipalo		pounama	






LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	jalela	dijana	koloi	kima
		jalo	dijalo	kukama	kobo
	KWALA	Thala setshwantsho sa Bo-urangutang ba le bararo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	dijo	siamama	supetsa	dia
		selelo	sela	supa	suta
	KWALA	Thala setshwana sa sekgorapata.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	talama	bina	nnake	šiti
		kopela	bofa	letsatsi	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		talama	bofa	letsatsi	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	ya	tsoma	tsoma	fetela
		yole	khiba	tsiboga	feleletsa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		khiba	tsiboga	tsoma	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO








MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thubaka	khumula	tsena	nna
		nnela	tsamaya	tsosa	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka dikota.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	wena	simolola	šaka	thito
		selasela	khuduga	sesepea	yole
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka mmu.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	sia	suba	thubela	direla
		thuba	sireletsa	simolola	bua
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 thipa	 suba		 sia





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thobane	tiro	mmapa	pati
		terena	mmala	palo	papamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
				$1+1=2$	
		thobane		palo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	fuparela	gama	huhumela	gata
			fologa	hema	gagola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		gama	huhumela	gagola	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	koba	kolobe	kopela	kopa
		dipalo	pina	pounama	pilo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		$1+1=2$			
		dipalo		pounama	






LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	jalela	dijana	koloi	kima
		jalo	dijalo	kukama	kobo
	KWALA	Thala setshwantsho sa Bo-urangutang ba le bararo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	dijo	siamama	supetsa	dia
		selelo	sela	supa	suta
	KWALA	Thala setshwana sa sekgorapata.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	talama	bina	nnake	šiti
		kopela	bofa	letsatsi	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		talama	bofa	letsatsi	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	ya	tsoma	tsoma	fetela
		yole	khiba	tsiboga	feleletsa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		khiba	tsiboga	tsoma	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO








MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thubaka	khumula	tsena	nna
		nnela	tsamaya	tsosa	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka dikota.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	wena	simolola	šaka	thito
		selasela	khuduga	sesepea	yole
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka mmu.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	sia	suba	thubela	direla
		thuba	sireletsa	simolola	bua
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	suba	sia	





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thobane	tiro	mmapa	pati
		terena	mmala	palo	papamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
				$1+1=2$	
		thobane		palo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	fuparela	gama	huhumela	gata
			fologa	hema	gagola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		gama	huhumela	gagola	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	koba	kolobe	kopela	kopa
		dipalo	pina	pounama	pilo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		$1+1=2$			
		dipalo		pounama	






LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	jalela	dijana	koloi	kima
		jalo	dijalo	kukama	kobo
	KWALA	Thala setshwantsho sa Bo-urangutang ba le bararo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	dijo	siamama	supetsa	dia
		selelo	sela	supa	suta
	KWALA	Thala setshwana sa sekgorapata.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	talama	bina	nnake	šiti
		kopela	bofa	letsatsi	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		talama	bofa	letsatsi	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	ya	tsoma	tsoma	fetela
		yole	khiba	tsiboga	feleletsa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		khiba	tsiboga	tsoma	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO








MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thubaka	khumula	tsena	nna
		nnela	tsamaya	tsosa	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka dikota.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	wena	simolola	šaka	thito
		selasela	khuduga	sesepea	yole
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka mmu.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	sia	suba	thubela	direla
		thuba	sireletsa	simolola	bua
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	suba	sia	





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thobane	tiro	mmapa	pati
		terena	mmala	palo	papamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
				$1+1=2$	
		thobane		palo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	fuparela	gama	huhumela	gata
			fologa	hema	gagola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		gama	huhumela	gagola	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	koba	kolobe	kopela	kopa
		dipalo	pina	pounama	pilo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		$1+1=2$			
		dipalo		pounama	






LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	jalela	dijana	koloi	kima
		jalo	dijalo	kukama	kobo
	KWALA	Thala setshwantsho sa Bo-urangutang ba le bararo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	dijo	siamama	supetsa	dia
		selelo	sela	supa	suta
	KWALA	Thala setshwana sa sekgorapata.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	talama	bina	nnake	šiti
		kopela	bofa	letsatsi	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		talama	bofa	letsatsi	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	ya	tsoma	tsoma	fetela
		yole	khiba	tsiboga	feleletsa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		khiba	tsiboga	tsoma	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO








MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thubaka	khumula	tsena	nna
		nnela	tsamaya	tsosa	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka dikota.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	wena	simolola	šaka	thito
		selasela	khuduga	sesepea	yole
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka mmu.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	sia	suba	thubela	direla
		thuba	sireletsa	simolola	bua
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 thipa	 suba		 sia





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thobane	tiro	mmapa	pati
		terena	mmala	palo	papamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
				$1+1=2$	
		thobane		palo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	fuparela	gama	huhumela	gata
			fologa	hema	gagola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		gama	huhumela	gagola	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	koba	kolobe	kopela	kopa
		dipalo	pina	pounama	pilo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		$1+1=2$			
		dipalo		pounama	






LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	jalela	dijana	koloi	kima
		jalo	dijalo	kukama	kobo
	KWALA	Thala setshwantsho sa Bo-urangutang ba le bararo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	dijo	siamama	supetsa	dia
		selelo	sela	supa	suta
	KWALA	Thala setshwana sa sekgorapata.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	talama	bina	nnake	šiti
		kopela	bofa	letsatsi	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		talama	bofa	letsatsi	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	ya	tsoma	tsoma	fetela
		yole	khiba	tsiboga	feleletsa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		khiba	tsiboga	tsoma	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO








MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thubaka	khumula	tsena	nna
		nnela	tsamaya	tsosa	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka dikota.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	wena	simolola	šaka	thito
		selasela	khuduga	sesepea	yole
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka mmu.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	sia	suba	thubela	direla
		thuba	sireletsa	simolola	bua
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 thipa	 suba		 sia





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thobane	tiro	mmapa	pati
		terena	mmala	palo	papamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
				$1+1=2$	
		thobane		palo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	fuparela	gama	huhumela	gata
			fologa	hema	gagola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		gama	huhumela	gagola	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	koba	kolobe	kopela	kopa
		dipalo	pina	pounama	pilo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		$1+1=2$			
		dipalo		pounama	






LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	jalela	dijana	koloi	kima
		jalo	dijalo	kukama	kobo
	KWALA	Thala setshwantsho sa Bo-urangutang ba le bararo.			






LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	dijo	siamama	supetsa	dia
		selelo	sela	supa	suta
	KWALA	Thala setshwana sa sekgorapata.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	talama	bina	nnake	šiti
		kopela	bofa	letsatsi	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		talama	bofa	letsatsi	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	ya	tsoma	tsoma	fetela
		yole	khiba	tsiboga	feleletsa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		khiba	tsiboga	tsoma	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO








MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thubaka	khumula	tsena	nna
		nnela	tsamaya	tsosa	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka dikota.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	wena	simolola	šaka	thito
		selasela	khuduga	sesepea	yole
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka mmu.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	sia	suba	thubela	direla
		thuba	sireletsa	simolola	bua
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	suba	sia	





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thobane	tiro	mmapa	pati
		terena	mmala	palo	papamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
				$1+1=2$	
		thobane		palo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	fuparela	gama	huhumela	gata
			fologa	hema	gagola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		gama	huhumela	gagola	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	koba	kolobe	kopela	kopa
		dipalo	pina	pounama	pilo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		$1+1=2$			
		dipalo		pounama	






LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	jalela	dijana	koloi	kima
		jalo	dijalo	kukama	kobo
	KWALA	Thala setshwantsho sa Bo-urangutang ba le bararo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	dijo	siamama	supetsa	dia
		selelo	sela	supa	suta
	KWALA	Thala setshwana sa sekgorapata.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	talama	bina	nnake	šiti
		kopela	bofa	letsatsi	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		talama	bofa	letsatsi	




LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	ya	tsoma	tsoma	fetela
		yole	khiba	tsiboga	feleletsa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		khiba	tsiboga	tsoma	




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO







MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thubaka	khumula	tsena	nna
		nnela	tsamaya	tsosa	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka dikota.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	wena	simolola	šaka	thito
		selasela	khuduga	sesepea	yole
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka mmu.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	sia	suba	thubela	direla
		thuba	sireletsa	simolola	bua
	KWALA	<p>Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>thipa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>suba</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>sia</p> </div> </div>			





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thobane	tiro	mmapa	pati
		terena	mmala	palo	papamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
				$1+1=2$	
		thobane		palo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	fuparela	gama	huhumela	gata
			fologa	hema	gagola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		gama	huhumela	gagola	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	koba	kolobe	kopela	kopa
		dipalo	pina	pounama	pilo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		$1+1=2$			
		dipalo		pounama	






LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	jalela	dijana	koloi	kima
		jalo	dijalo	kukama	kobo
	KWALA	Thala setshwantsho sa Bo-urangutang ba le bararo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	dijo	siamama	supetsa	dia
		selelo	sela	supa	suta
	KWALA	Thala setshwana sa sekgorapata.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	talama	bina	nnake	šiti
		kopela	bofa	letsatsi	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		talama	bofa	letsatsi	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	ya	tsoma	tsoma	fetela
		yole	khiba	tsiboga	feleletsa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		khiba	tsiboga	tsoma	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO








MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thubaka	khumula	tsena	nna
		nnela	tsamaya	tsosa	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka dikota.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	wena	simolola	šaka	thito
		selasela	khuduga	sesepea	yole
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka mmu.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	sia	suba	thubela	direla
		thuba	sireletsa	simolola	bua
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	suba	sia	





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thobane	tiro	mmapa	pati
		terena	mmala	palo	papamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
				$1+1=2$	
		thobane		palo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	fuparela	gama	huhumela	gata
			fologa	hema	gagola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		gama	huhumela	gagola	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	koba	kolobe	kopela	kopa
		dipalo	pina	pounama	pilo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		$1+1=2$			
		dipalo		pounama	






LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	jalela	dijana	koloi	kima
		jalo	dijalo	kukama	kobo
	KWALA	Thala setshwantsho sa Bo-urangutang ba le bararo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	dijo	siamama	supetsa	dia
		selelo	sela	supa	suta
	KWALA	Thala setshwana sa sekgorapata.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	talama	bina	nnake	šiti
		kopela	bofa	letsatsi	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		talama	bofa	letsatsi	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	ya	tsoma	tsoma	fetela
		yole	khiba	tsiboga	feleletsa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		khiba	tsiboga	tsoma	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO








MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thubaka	khumula	tsena	nna
		nnela	tsamaya	tsosa	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka dikota.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	wena	simolola	šaka	thito
		selasela	khuduga	sesepea	yole
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka mmu.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	sia	suba	thubela	direla
		thuba	sireletsa	simolola	bua
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 thipa	 suba		 sia





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thobane	tiro	mmapa	pati
		terena	mmala	palo	papamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
				$1+1=2$	
		thobane		palo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	fuparela	gama	huhumela	gata
			fologa	hema	gagola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		gama	huhumela	gagola	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	koba	kolobe	kopela	kopa
		dipalo	pina	pounama	pilo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		$1+1=2$			
		dipalo		pounama	






LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	jalela	dijana	koloi	kima
		jalo	dijalo	kukama	kobo
	KWALA	Thala setshwantsho sa Bo-urangutang ba le bararo.			






LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	dijo	siamama	supetsa	dia
		selelo	sela	supa	suta
	KWALA	Thala setshwana sa sekgorapata.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	talama	bina	nnake	šiti
		kopela	bofa	letsatsi	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		talama	bofa	letsatsi	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	ya	tsoma	tsoma	fetela
		yole	khiba	tsiboga	feleletsa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		khiba	tsiboga	tsoma	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO








MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thubaka	khumula	tsena	nna
		nnela	tsamaya	tsosa	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka dikota.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	wena	simolola	šaka	thito
		selasela	khuduga	sesepea	yole
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka mmu.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	sia	suba	thubela	direla
		thuba	sireletsa	simolola	bua
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	suba	sia	





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thobane	tiro	mmapa	pati
		terena	mmala	palo	papamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
				$1+1=2$	
		thobane		palo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	fuparela	gama	huhumela	gata
			fologa	hema	gagola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		gama	huhumela	gagola	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	koba	kolobe	kopela	kopa
		dipalo	pina	pounama	pilo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		$1+1=2$			
		dipalo		pounama	






LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	jalela	dijana	koloi	kima
		jalo	dijalo	kukama	kobo
	KWALA	Thala setshwantsho sa Bo-urangutang ba le bararo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	dijo	siamama	supetsa	dia
		selelo	sela	supa	suta
	KWALA	Thala setshwana sa sekgorapata.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	talama	bina	nnake	šiti
		kopela	bofa	letsatsi	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		talama	bofa	letsatsi	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	ya	tsoma	tsoma	fetela
		yole	khiba	tsiboga	feleletsa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		khiba	tsiboga	tsoma	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO








MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thubaka	khumula	tsena	nna
		nnela	tsamaya	tsosa	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka dikota.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	wena	simolola	šaka	thito
		selasela	khuduga	sesepea	yole
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka mmu.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	sia	suba	thubela	direla
		thuba	sireletsa	simolola	bua
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	suba	sia	





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thobane	tiro	mmapa	pati
		terena	mmala	palo	papamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
				$1+1=2$	
		thobane		palo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	fuparela	gama	huhumela	gata
			fologa	hema	gagola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		gama	huhumela	gagola	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	koba	kolobe	kopela	kopa
		dipalo	pina	pounama	pilo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		$1+1=2$			
		dipalo		pounama	






LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	jalela	dijana	koloi	kima
		jalo	dijalo	kukama	kobo
	KWALA	Thala setshwantsho sa Bo-urangutang ba le bararo.			






LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	dijo	siamama	supetsa	dia
		selelo	sela	supa	suta
	KWALA	Thala setshwana sa sekgorapata.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	talama	bina	nnake	šiti
		kopela	bofa	letsatsi	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		talama	bofa	letsatsi	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	ya	tsoma	tsoma	fetela
		yole	khiba	tsiboga	feleletsa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		khiba	tsiboga	tsoma	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO








MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thubaka	khumula	tsena	nna
		nnela	tsamaya	tsosa	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka dikota.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	wena	simolola	šaka	thito
		selasela	khuduga	sesepea	yole
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka mmu.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	sia	suba	thubela	direla
		thuba	sireletsa	simolola	bua
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 thipa	 suba		 sia





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thobane	tiro	mmapa	pati
		terena	mmala	palo	papamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
				$1+1=2$	
		thobane		palo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	fuparela	gama	huhumela	gata
			fologa	hema	gagola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		gama	huhumela	gagola	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	koba	kolobe	kopela	kopa
		dipalo	pina	pounama	pilo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		$1+1=2$			
		dipalo		pounama	






LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	jalela	dijana	koloi	kima
		jalo	dijalo	kukama	kobo
	KWALA	Thala setshwantsho sa Bo-urangutang ba le bararo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	dijo	siamama	supetsa	dia
		selelo	sela	supa	suta
	KWALA	Thala setshwana sa sekgorapata.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	talama	bina	nnake	šiti
		kopela	bofa	letsatsi	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		talama	bofa	letsatsi	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	ya	tsoma	tsoma	fetela
		yole	khiba	tsiboga	feleletsa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		khiba	tsiboga	tsoma	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO








MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thubaka	khumula	tsena	nna
		nnela	tsamaya	tsosa	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka dikota.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	wena	simolola	šaka	thito
		selasela	khuduga	sesepea	yole
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka mmu.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	sia	suba	thubela	direla
		thuba	sireletsa	simolola	bua
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		thipa	suba	sia	





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thobane	tiro	mmapa	pati
		terena	mmala	palo	papamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
				$1+1=2$	
		thobane		palo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	fuparela	gama	huhumela	gata
			fologa	hema	gagola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		gama	huhumela	gagola	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	koba	kolobe	kopela	kopa
		dipalo	pina	pounama	pilo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		$1+1=2$			
		dipalo		pounama	






LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	jalela	dijana	koloi	kima
		jalo	dijalo	kukama	kobo
	KWALA	Thala setshwantsho sa Bo-urangutang ba le bararo.			






LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	dijo	siamama	supetsa	dia
		selelo	sela	supa	suta
	KWALA	Thala setshwana sa sekgorapata.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	talama	bina	nnake	šiti
		kopela	bofa	letsatsi	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		talama	bofa	letsatsi	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	ya	tsoma	tsoma	fetela
		yole	khiba	tsiboga	feleletsa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		khiba	tsiboga	tsoma	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO








MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thubaka	khumula	tsena	nna
		nnela	tsamaya	tsosa	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka dikota.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	wena	simolola	šaka	thito
		selasela	khuduga	sesepea	yole
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka mmu.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	sia	suba	thubela	direla
		thuba	sireletsa	simolola	bua
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 thipa	 suba		 sia





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thobane	tiro	mmapa	pati
		terena	mmala	palo	papamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
				$1+1=2$	
		thobane		palo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	fuparela	gama	huhumela	gata
			fologa	hema	gagola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		gama	huhumela	gagola	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	koba	kolobe	kopela	kopa
		dipalo	pina	pounama	pilo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		$1+1=2$			
		dipalo		pounama	






LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	jalela	dijana	koloi	kima
		jalo	dijalo	kukama	kobo
	KWALA	Thala setshwantsho sa Bo-urangutang ba le bararo.			







LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	dijo	siamama	supetsa	dia
		selelo	sela	supa	suta
	KWALA	Thala setshwana sa sekgorapata.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	talama	bina	nnake	šiti
		kopela	bofa	letsatsi	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		talama	bofa	letsatsi	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	ya	tsoma	tsoma	fetela
		yole	khiba	tsiboga	feleletsa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		khiba	tsiboga	tsoma	




HOME LANGUAGE SETSWANA

BEKE 10




MOPHATO 1 KGWEDITHARO 2

LETLHARETIRO








MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thubaka	khumula	tsena	nna
		nnela	tsamaya	tsosa	thipa
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka dikota.			





MOŠUPOLOGO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	wena	simolola	šaka	thito
		selasela	khuduga	sesepea	yole
	KWALA	Thala setshwantsho sa ntlo e e agilweng ka mmu.			







LABOBEDI MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	sia	suba	thubela	direla
		thuba	sireletsa	simolola	bua
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
		 thipa	 suba		 sia





LABOBEDI MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	thobane	tiro	mmapa	pati
		terena	mmala	palo	papamala
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
				$1+1=2$	
		thobane		palo	




LABORARO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	fuparela	gama	huhumela	gata
			fologa	hema	gagola
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		gama	huhumela	gagola	




LABORARO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	koba	kolobe	kopela	kopa
		dipalo	pina	pounama	pilo
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwale lefoko.			
		$1+1=2$			
		dipalo		pounama	






LABONE MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	jalela	dijana	koloi	kima
		jalo	dijalo	kukama	kobo
	KWALA	Thala setshwantsho sa Bo-urangutang ba le bararo.			






LABONE MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	dijo	siamama	supetsa	dia
		selelo	sela	supa	suta
	KWALA	Thala setshwana sa sekgorapata.			

LABOHLANO MOŠONGWANA 1

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	talama	bina	nnake	šiti
		kopela	bofa	letsatsi	šaba
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		talama	bofa	letsatsi	

LABOHLANO MOŠONGWANA 2

	LEBA O BUE	akanya	pele	o	aga
		ntlo			
	BITSA	ya	tsoma	tsoma	fetela
		yole	khiba	tsiboga	feleletsa
	KWALA	Thala setshwantsho o se tshase mebala o bo o se kwala lefoko.			
					
		khiba	tsiboga	tsoma	